

**South Africa
ISSP 2010 – Environment III
Questionnaire
(Venda)**

**ṰHODṰISISO YA KHASṰTAMA DZA HSRC
Ṱara 2010**



VHAFHINDULI VHA RE NA MIṰWAHA YA 16 U YA NṰHA

Ndi (matsheloni/masiari/madekwana), NṰe ndi pfi _____ ri khou itela vha Khoro ya ṰhoṰisiso dza SainṰsi dza Vhuthu (HSRC) ṰhoṰisiso. Nga misi vha HSRC vha ita dziṰhoṰisiso nga ha mahumbulwa a vhathu vha Afrika Tshipembe. Thero dzi katela mafhungo manzhi o fhambanaho a zwa matshilisano sa vhudavhidzano, poṰotiki, pfunzo, vhushayamishumo, thaidzo dza vhalala na vhushaka ha zwigwada zwo fhamanaho. Sa mushumo u tevhelaho kha muṰwe wo no rangaho, ri tama u vha vhudzisa dzimbudziso nga ha thero dzo fhambanaho dzine dza vha dza ndeme kha lushaka. U itela uri ri wane zwidodombedzwa zwa sainṰhifiki zwi fhulufhedzeaho ri vha humbela uri vha fhindule dzimbudziso dzi tevhelaho nga u fhulufhedzea hu konadzeaho. Muhumbulo wavho ndi wa ndeme kha ṰhoṰisiso hedzi. Vhupo ha havho na vhone vho nangiwa hu sa tevhedzwi maitete makene u itela ṰhoṰisiso idzi. U nangiwa havho ndi ha tshiṰaṰwe (zwo sokou itea). Zwidodombedzwa zwine vha Ṱo ri Ṱea zwone zwi Ṱo dzumbetshedziwa. Vhone na vha muṰa wavho a vha nga topolwi nga dzina kana Ṱiresi kha mivhigo ine ra Ṱo i Ṱwala.

ZWIDODOMBEDZWA ZWA MADALO

| | ṰUVHA | ṰWEDZI | TSHIFHINGA TSHE HA THOMIWA NGATSHO | | TSHIFHINGA TSHE HA FHEDZWA NGATSHO | | ** PHINDULO |
|------------------|-------|----------|---|-----|---|-----|-------------|
| | | | IRI | MIN | IRI | MIN | |
| Madalo a u thoma | | / / 2010 | | | | | |
| Madalo a vuvhili | | / / 2010 | | | | | |
| Madalo a vhuraru | | / / 2010 | | | | | |

****DZIKHOUDU DZA PHINDULO**

| | |
|---|------|
| Khweshinea yo Ṱadziwaho | = 01 |
| Khweshinea yo siwaho i gake (kha vha Ṱee zwiitisi) | = 02 |
| <u>U dala hafhu</u> | |
| Ho itiwa ndangano | = 03 |
| Vhafhinduli vho nangiwaho a vha ho hayani | = 04 |
| A hu na muthu hayani | = 05 |
| <u>Ha tei</u> | |
| NṰṰu/fuṰetse/tshitensi a tshi na muthu/ a si nṰṰu kana fuṰetse/ndi maṰema | = 06 |
| A hu na muthu a teaho u ya nga ṰhoṰea dza ṰhoṰisiso | = 07 |
| Mufhinduli ha koni u davhidzana na muvhudzisi nga Ṱwambo wa luambo | = 08 |
| Muvhili/muhumbulo wa mufhinduli a wo ngo tea uri a nga vhudziseswa | = 09 |
| <u>Khano</u> | |
| Mukwamiwa o hana | = 10 |
| Inthaviwi yo haniwa nga mufhinduli o nangiwaho | = 11 |
| Inthaviwi yo haniwa nga mubebi | = 12 |
| Inthaviwi yo haniwa nga muṰwe muraṰo wa muṰa | = 13 |
| <u>TSHUMISWA NGA OFISI</u> | |
| | = 14 |

ZWA TSHIPHIRI

Dzina ja muvhudzisi

Nomboro ya Muvhudzisi

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

Yo tolwa nga

Tsaino ya Muṭoli

NDANGO YA MUSHUMO WA NNḂA

| NDANGO | EE | HAI | MAHUMBULWA |
|---------------|------------------------------|-----|------------|
| Nga tshivhili | 1 | 2 | |
| Nga luṭingo | 1 | 2 | |
| Dzina | TSAINO | | |
| | DATUMU/...../.....2010 | | |

KUNANGELWE KWA MUFHINDULI

Mbalo ya miṭa fhethu ho dalelwaho

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Mbalo ya vhathu vha re na miṅwaha ya 16 kana u fhira fhethu ho dalelwaho

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Vha khou humbelwa u dodombedza vhathu vhoṭhe fhethu ho dalelwaho/tshifensini vha re na miṅwaha ya 16 kana u fhira hafhu vha dovha u vha vhe vhadzuli kha maḁuvha a 15 kha a 30 o fhiraho. Musi vho no fhedza izwi, kha vha shumise giridi ya Kish kha siaṭari ji tevhelaho u itela u vhona uri ndi ufhio ane a tea u vhudziseswa.

| Madzina a vhathu vha re na miṅwaha ya 16 na u fhira | |
|---|----|
| | 01 |
| | 02 |
| | 03 |
| | 04 |
| | 05 |
| | 06 |
| | 07 |
| | 08 |
| | 09 |
| | 10 |
| | 11 |
| | 12 |
| | 13 |
| | 14 |
| | 15 |
| | 16 |
| | 17 |
| | 18 |
| | 19 |
| | 20 |
| | 21 |
| | 22 |
| | 23 |
| | 24 |
| | 25 |

| |
|-----------------------|
| DZINA ḂA MUFHINDULI: |
| ḂIRESI YA MUFHINDULI: |
| |
| |
| NOMBORO YA LUṂINGO: |

GIRIDI YA U NANGA MUFHINDULI

| NOMBORO YA KHWESHI NEA | | | | NOMBORO YA VHATHU VHANE KHAVHO VHAFHINDULI VHA TEA U NANGIWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 26 | 51 | 76 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 12 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 19 | 19 | 13 | 21 | 13 | 24 | 25 |
| 2 | 27 | 52 | 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | 4 | 15 | 4 | 8 | 6 | 16 | 14 | 22 | 19 |
| 3 | 28 | 53 | 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 10 | 16 | 16 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 29 | 54 | 79 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | 10 | 16 | 6 | 9 | 10 | 15 | 11 | 12 | 11 | 18 |
| 5 | 30 | 55 | 80 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 13 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 | 1 | 4 | 1 | 20 | 11 | 5 | 24 |
| 6 | 31 | 56 | 81 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 14 | 8 | 2 | 17 | 17 | 14 | 12 | 14 | 22 | 10 | 3 | 14 |
| 7 | 32 | 57 | 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 13 | 14 | 8 | 2 | 7 | 20 | 4 |
| 8 | 33 | 58 | 83 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 15 | 10 | 5 | 2 | 13 | 4 | 17 | 5 | 17 | 8 |
| 9 | 34 | 59 | 84 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 12 |
| 10 | 35 | 60 | 85 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 9 | 15 | 7 | 8 | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| 11 | 36 | 61 | 86 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | 11 | 14 | 4 | 11 | 4 | 15 | 15 | 17 | 1 | 1 | 23 | 2 |
| 12 | 37 | 62 | 87 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 12 | 20 | 7 | 13 | 22 | 12 | 16 |
| 13 | 38 | 63 | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 11 | 13 | 12 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 12 | 15 | 21 | 13 | 7 |
| 14 | 39 | 64 | 89 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 9 | 16 | 13 | 16 | 11 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 23 |
| 15 | 40 | 65 | 90 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 13 | 8 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 11 |
| 16 | 41 | 66 | 91 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 | 11 | 13 | 8 | 12 | 12 | 5 | 6 | 21 | 8 | 8 | 4 | 15 |
| 17 | 42 | 67 | 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 10 | 13 | 5 | 8 | 18 | 9 | 16 | 10 | 17 | 16 | 20 |
| 18 | 43 | 68 | 93 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 3 | 12 | 12 | 9 | 7 | 20 | 19 | 9 | 19 | 21 | 13 |
| 19 | 44 | 69 | 94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 8 | 13 | 1 | 1 | 14 | 10 | 19 | 10 | 11 | 18 | 15 | 7 | 6 |
| 20 | 45 | 70 | 95 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 13 | 4 | 15 | 1 | 7 | 22 | 15 | 21 |
| 21 | 46 | 71 | 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | 5 | 19 | 14 | 9 |
| 22 | 47 | 72 | 97 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | 2 | 17 | 4 | 17 | 21 | 16 | 3 | 5 |
| 23 | 48 | 73 | 98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 | 16 | 2 | 8 | 11 | 23 | 6 | 22 |
| 24 | 49 | 74 | 99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 14 | 8 | 14 | 6 | 15 | 9 | 14 | 3 | 6 | 9 | 17 |
| 25 | 50 | 75 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 |

KHWESHINEA YA KHASITAMA YA HSRC: 2010

Mbalo ya vhatu muṭani uyu

Mbalo ya vhatu vha re na miṅwaha ya 16 u ya nṅha muṭani uyu

| | |
|--|--|
| | |
| | |

MUVHUDZISI: KHA VHA TINGELEDZE DZIKHOUDU DZO TEAHO

| Shedulu ya muṭani | Kha vha riwale u bva kha muhulwane (nṅha) u ya kha muṭuku (fhasi) | Nomboro ya muthu | Naa [dzina] u na miṅwaha mi ngana? (nga miṅwaha yo fhelelaho; nga fhasi ha riwaha muthihi =00) | Naa [dzina] ndi munna kana musadzi? Munna=1 Musadzi=2 | Naa [dzina] u wela kha murafho u fhio? | Vhushaka ha [dzina] ndi vhufhio na muvhinduli |
|--------------------------|--|-------------------------|---|---|---|--|
| | | 01 | | | | |
| | | 02 | | | | |
| | | 03 | | | | |
| | | 04 | | | | |
| | | 05 | | | | |
| | | 06 | | | | |
| | | 07 | | | | |
| | | 08 | | | | |
| | | 09 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | | 11 | | | | |
| | | 12 | | | | |
| | | 13 | | | | |
| | | 14 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | | 16 | | | | |
| | | 17 | | | | |
| | | 18 | | | | |
| | | 19 | | | | |
| | | 20 | | | | |
| | | 21 | | | | |
| | | 22 | | | | |
| | | 23 | | | | |
| | | 24 | | | | |
| | | 25 | | | | |

| Khoudu ya Murafho |
|--------------------------|
| 1 = Murema |
| 2 = Mukhaladi |
| 3 = Muindia/Muasia |
| 4 = Mutshena |
| 5 = Muṅwe (kha vha bule) |

| Khoudu ya vhushaka na muvhinduli |
|--|
| 1 = Mufhinduli |
| 2 = Mufumakadzi kana munna kana mufarisi |
| 3 = murwa kana riwana wa musidzana |
| 4 = khotsi kana mme |
| 5 = Khaladzi |
| 6 = Muḡuhulu |
| 7 = Makhulu |
| 8 = Makhulu kana mazwale |
| 9 = Mukwasha kana muselwa |
| 10 = Mulamu |
| 11 = Vhuṅwe vhushaka (malume/makhadzi) |
| 12 = A hu na vhushaka |

NDINDAKHOMBO YA MUTAKALO YA LUSHAKA

Zwino ndi khou ɔɔa u pfa vphupfiwa havho nga ha mafhungo a ndondolamutakalo ane ha khou reriwa nga kha jino shango.

1. Naa vho tsireledziwa nga thikhedzo ya zwa mishonga kana tshikimu tsha gavhelo ja zwa mishonga kana ndindakhombo inwevho ya mutakalo ya phuraivete?

| | |
|---------------|---|
| Ee | 1 |
| Hai | 2 |
| (A thi divhi) | 8 |

Kha vha pfukele kha mbudzi 3

2. Arali vha songo tsireleziwa nga tshikimu tsha zwa mishonga, naa vha badela u bva tshikwamani tshavho musi vha tshi vhona dokotela kana u renga mishonga dzikhemisini **KANA** vho sedza tshothe kha sekithara ya nnyi na nnyi u itela tshumelo dzavho dzothe dza ndondolo ya zwa mutakalo?

| | |
|---|---|
| Ndi badela u bva tshikwamani tshanga musi ndi tshi vhona dokotela kana u renga mishonga dzikhemisini. | 1 |
| Ndo sedza tshothe kha sekithara ya nnyi na nnyi u itela tshumelo dzothe dza ndondolo ya zwa mutakalo | 2 |
| Tshinwe tshifhinga ndi yak ha dokotela wa phuraivete fhedzi kanzi ndi fhea fhulufhelo janga kha sekithara ya nnyi na nnyi | 3 |
| (A thi divhi) | 8 |

3. Kha vha mmbudze uri vha vhona u nga ndi thaidzo ngafhani uri vhunzhi ha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe a vha koni u swikelela tshikimu tsha thikhedzo ya zwa mishonga na zwileludzi zwa ndondolo ya mutakalo zwa phuraivete?

| | |
|---------------------------------|---|
| Ndi thaidzo khulwane nga maanda | 1 |
| Ndi thaidzo khulwane sa zwezwo | 2 |
| Ndi thaidzo khulwane zwiṭuku | 3 |
| A si thaidzo khulwane | 4 |
| (A thi divhi) | 8 |

4. Naa zwo luga kana zwo khakhea uri vhatu vha re na mbuelo ya ntha vha kone u renga ndondolo ya mutakalo ya khwine u fhira vhatu vha re na mbuelo ya fhasi?

| | |
|--------------------------------|---|
| Zwo luga tshothe | 1 |
| Zwo luga sa zwezwo | 2 |
| Vhukati ha u luga na u sa luga | 3 |
| Zwo khakhea zwiṭuku | 4 |
| Zwo khakhea tshothe | 5 |
| (A thi na ketho) | 8 |

5. Naa vho fushea kana u sa fushea zwi ngafhani na khwalithi/vhunzani ha ndondolo ya mutakalo ine vha i wana?

| | |
|------------------------------------|---|
| Ndo fushea nga maanda | 1 |
| Ndo fushea | 2 |
| Vhukati ha u fushea na u sa fushea | 3 |
| A tho ngo fushea | 4 |
| A tho ngo fushea na luthihi | 5 |
| (A thi divhi) | 8 |

6. Naa vho fushea kana u sa fushea zwi ngafhani na mutengo wa ndondolo yavho ya mutakalo?

| | |
|------------------------------------|---|
| Ndo fushea nga maanda | 1 |
| Ndo fushea | 2 |
| Vhukati ha u fushea na u sa fushea | 3 |
| A tho ngo fushea | 4 |
| A tho ngo fushea na luthihi | 5 |
| (A thi divhi) | 8 |

Kha miñwedzi ya 12 yo fhiraho, ndi lungana lwe vhone kana muñwe muraḏo wa vha muḏa wavho a ya fhethu ha ndondolo ya mutakalo?

7. Ha phuraivete

| | |
|---------------------------------------|---|
| Luthihi | 1 |
| Luvhili | 2 |
| Luraru | 3 |
| Zwiñwe (kha vha ambe uri ndi lungana) | 4 |

8. Ha nnyi na nnyi

| | |
|---------------------------------------|---|
| Luthihi | 1 |
| Luvhili | 2 |
| Luraru | 3 |
| Zwiñwe (kha vha ambe uri ndi lungana) | 4 |

Ndi lini lwa u fhedza he vha fhedza vhuḏuku ha vhusiku vhuthihi sa mulwadze vhuongeloni? [Garaḗa ja u sumbedza 21]

9. Vhuongelo ha nnyi na nnyi

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kha miñwedzi ya 6 yo fhiraho | 1 |
| Ñwaha wo faho | 2 |
| Vhukati ha miñwaha 1 na 5 yo fhiraho | 3 |
| Zwi fhiraho miñwaha ya 5 yo fhiraho | 4 |
| Na luthihi | 5 |

10. Vhuongelo ha phuraivete

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kha miñwedzi ya 6 yo fhiraho | 1 |
| Ñwaha wo faho | 2 |
| Vhukati ha miñwaha 1 na 5 yo fhiraho | 3 |
| Zwi fhiraho miñwaha ya 5 yo fhiraho | 4 |
| Na luthihi | 5 |

Ndi lini lwa u fhedza he vha vha mulwadze wa nḏa wa vhuongelo? [Garaḗa ja u sumbedza 21]

11. Vhuongelo ha nnyi na nnyi

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kha miñwedzi ya 6 yo fhiraho | 1 |
| Ñwaha wo faho | 2 |
| Vhukati ha miñwaha 1 na 5 yo fhiraho | 3 |
| Zwi fhiraho miñwaha ya 5 yo fhiraho | 4 |
| Na luthihi | 5 |

12. Vhuongelo ha phuraivete

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kha miñwedzi ya 6 yo fhiraho | 1 |
| Ñwaha wo faho | 2 |
| Vhukati ha miñwaha 1 na 5 yo fhiraho | 3 |
| Zwi fhiraho miñwaha ya 5 yo fhiraho | 4 |
| Na luthihi | 5 |

Ndi lini lwa u fhedza he vha ya u dzhia mishonga wa kana u dalela muraḏo wa muḏa, khonani kana shaka vhuongeloni: [Garaḗa ja u sumbedza 21]

13. Vhuongelo ha nnyi na nnyi

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kha miñwedzi ya 6 yo fhiraho | 1 |
| Ñwaha wo faho | 2 |
| Vhukati ha miñwaha 1 na 5 yo fhiraho | 3 |
| Zwi fhiraho miñwaha ya 5 yo fhiraho | 4 |
| Na luthihi | 5 |

14. Vhuongelo ha phuraivete

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kha miñwedzi ya 6 yo fhiraho | 1 |
| Ñwaha wo faho | 2 |
| Vhukati ha miñwaha 1 na 5 yo fhiraho | 3 |
| Zwi fhiraho miñwaha ya 5 yo fhiraho | 4 |
| Na luthihi | 5 |

Kha miñwedzi ya 12 yo fhiraho, ndi tshifhio kha zwi tevhelaho, arali tshi hone, tshe tsha bvelela kha vhona? Naa vho?:

| Kha vha vhale tshitamennde tshiñwe na tshiñwe | | Ee | Hai | (A thi ḡivhi) |
|--|--|----|-----|---------------|
| 15. | Konḡelwa nga maanḡa u swikela mutengo wa ndondolo ya mutakalo yo teaho? | 1 | 2 | 8 |
| 16. | Konḡelwa nga maanḡa u swikelela mutengo wa mishonga ye vha tetshelwa yone? | 1 | 2 | 8 |
| 17. | Fhirisela phanḡa u wana ndondolo ya mutakalo ye vha vha vho tea u i wanatshi | 1 | 2 | 8 |
| 18. | Hadzima tshelede kana vha rengisa thundu ya nḡuni uri vha kone u badelela ndondolo ya mutakalo | 1 | 2 | 8 |

Zwino rid do amba nga ha tshanduko dzine muvhuso wa khou pulana dzone malugana na ndondolo ya mutakalo Afrika Tshipembe. Muvhuso u ɽoɽa u ita tshikwama tsha Ndindakhombo ya Mutakalo ya Lushaka (NHI), ine mutheo wayo wav ha pfanelo ya mutakalo sa zwo katelwaho kha ndayotewa. Hezwi zwi tou amba uri tshedele a yo ngo tea u vha tshithithisi tsha u swikelela ndondolo ya mutakalo i re na khwalithi, zwi ambaho uri NHI i ɽo katela muñwe na muñwe hu sa sedzwi uri vha kona badela naa. Tshumelo, naho dzi tshi ɽo lambedzwa nga tshikwama tsha NHI, i ɽo ñewa nga vhañea tshumelo vha phuraivete na vha nnyi na nnyi vho tendelwaho u ñea tshumelo dza mutakalo dza khwalithi.

19. Kha miñwedzi ya rathi yo fhiraho, nna vho vhona, vhala kana u pfa mafhungo nga ha ɽikumedzwa nga muvhuso ɽa u ɽivhadza mbekanyamushumo khulwane ya u ñetshedza ndindakhombo ya mutakalo ya lushaka ya vhoñhe vhadzulapo vha Afrika Tshipembe?

| | |
|---------------|---|
| Ee | 1 |
| Hai | 2 |
| (A thi ɽivhi) | 8 |

Kha vha pfukele kha mbudziso 21
Kha vha pfukele kha mbudziso 21

20. Naa vha nga ri vha ɽivha zwinzhi, zwo linganaho, zwiñuku kana zwi sa athu linganaho nga ha ɽikumedzwa ɽa ndindakhombo ya mutakalo wa lushaka?

| | |
|--------------------|---|
| Na maanɽa | 1 |
| Zwo linganaho | 2 |
| Zwiñuku | 3 |
| A zwi athu lingana | 4 |

21. Naa ndindakhombo ya mutakalo ya lushaka ya vhadzulapo vhoñhe vha Afrika Tshipembe i tea u vha tshithu tshi rangiswaho phanɽa, tsha ndeme fhedzi tshi songo dzhaeho, tshi si tsha ndeme nga maanɽa, kana a tsho ngo tea u itiwa?

| | |
|-------------------------------------|---|
| I tea u rangiswa phanɽa | 1 |
| Ndi ya ndeme fhedzi a yongo dzhaiwa | 2 |
| A si ya ndeme nga maanɽa | 3 |
| A yongo tea u itiwa | 4 |
| (A thi ɽivhi) | 8 |

22. Ndi ifhio thangeli ine shango ɽa tea u sedza khayoy thoma – u ita uri ndondolo ya mutakalo i vhe khwine nahone i swikelelee, **KANA** kana u ñea tsireledzo ya mutakalo kha vhadzulapo vhoñhe vha Afrika Tshipembe?

| | |
|---|---|
| u ita uri ndondolo ya mutakalo i vhe khwine nahone i swikelelee | 1 |
| u ñea tsireledzo ya mutakalo kha vhadzulapo vhoñhe vha Afrika Tshipembe | 2 |
| (A thi ɽivhi) | 8 |

23. Naa vha humbula u nga sa shango ri nga kona u ñea muñwe na muñwe tshumelo dzoñhe dza mutakalo na dza mishonga dzine vha dzi ɽoɽa **KANA** zwi nga vha na mutengo une ri nga si u kona?

| | |
|---------------------------------|---|
| Ri nga zwi swikelela | 1 |
| Zwi nga ri ɽurela nga maanɽa | 2 |
| (A thi na vhuñanzi/a thi ɽivhi) | 8 |

24. Ndi tshifhio tsha zwitatamennde zwi tevhelaho tshine vha nga tendelana natsho nga maanḁa?

| | |
|---|---|
| Muḁwe na muḁwe u tea u lavhelelwa u badela ndondolo ya mutakalo ya vhone vhane | 1 |
| Ndi nga takalela u longa tshanḁa kha mutengo wa ndondolo ya mutakalo wa nḁe muḁe na muḁa wanga | 2 |
| Ndi nga takalela u longa tshanḁa kha ndondolo ya mutakalo ine ya ḁo vhuedza nḁe, muḁa wanga na vhaḁwe vhathu vhane nda vha ḁivha (sa vhadzulatsini na dzikhonani) | 3 |
| Ndi nga takalela u longa tshanḁa kha ndondolo ya mutakalo ine ya ḁo vhuedza tshigwada tshihulwane tsha vhathu nga maanḁa vho siwaneaho u fhira nḁe | 4 |
| (A thi ḁivhi) | 8 |

25. Arali vha tshi khou shuma, vha nga takalela u badela muthelo muswa wa u lambedza ndondolo ya mutakalo arali tshumelo dza khwaḁithi dzi tshi wanala kha ndondolo ya mutakalo ya nnyi na nnyi na ya phuraivete?

| | |
|---------------|---|
| Ee | 1 |
| Hai | 2 |
| (A thi shumi) | 3 |
| (A thi ḁivhi) | 8 |

Kha vha pfukele kha mbudziso 27
 Kha vha pfukele kha mbudziso 27
 Kha vha pfukele kha mbudziso 27

26. Arali zwo ralo, vha nga ḁiimisela u badela vhugai nga ḁwedzi?

Kha vha rekhode phindulo (nga dzirannḁa):

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| R | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|

| | |
|---------------|-------|
| (A thi ḁivhi) | 88888 |
| (Vho hana) | 99999 |

27. Ndi tshifhio kha zwi tevhelaho tshine vha humbula u nga ndi tsha ndeme nga maanḁa: U ḁea ndondolo ya mutakalo i katelaho vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vhoḁhe, naho zwi tshi amba u engedza mithelo, KANA u litsha mithelo i fhasi, naho zwi tshi amba uri vhaḁwe vhadzulapo vha Afrika Tshipembe a vha na tsireledzo ya ndondolo ya mutakalo?

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tsireledzo ya vhoḁhe | 1 |
| Mithelo kha i dzule i fhasi | 2 |
| (A thi na mahumbulwa/a thi ḁivhi) | 8 |

28. Ndi tshifhio tshine vha nga tshi takalela: Sisiteme ya zwino ya thikhedzo ya zwa mishonga Afrika Tshipembe hune vhaḁwe vhathu na miḁa yavho vha wana thikhedzo ya zwa mishonga nga kha vhatholi vhavho, ngeno vhunzhi ha vhathu vha sin a thikhedzo ya zwa mishonga, KANA mbekanyamushumo ndindakhombo ya mutakalo ya lushaka i sa ḁaluli, ine khayoy muḁwe na muḁwe a katelwa nga fhasi ha mbekanyamushumo i lambedzwaho nga vhabadeli vha muthelo?

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sisiteme ya zwino | 1 |
| Mbekanyamushumo i sa ḁaluli | 2 |
| (A thi na mahumbulwa/a thi ḁivhi) | 8 |

29. Naa vha fhulufhela muvhuso zwi ngafhani uri u nga langula zwavhuḁi ndindakhombo ya mutakalo na u khwaḁhisa uri vhadzulapo vhoḁhe vha Afrika Tshipembe vha swikelela ndondola mutako ya khwaḁithi?

| | |
|--|---|
| Fhulufhela nga maanḁa | 1 |
| Ndi a u fhulufhela | 2 |
| Vhukati ha u fhulufhela na u sa fhulufhela | 3 |
| A thi u fhulufheli | 4 |
| A thi u fhulufheli tshoḁhe | 5 |
| (A thi ḁivhi) | 8 |

30. Arali ho vha hu na tshikimu tsha ndindakhombo ya mutakalo tshe tsha vha tshi tshi nga angaredza mitengo yothe ya ndondolo ya mutakalo ya vhadzulapo vhothe vha Afrika Tshipembe, ndi nnyi we vha vha vha tshi nga mu fhulufhela nga maanḁa u langa tshikumu itsho?

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dzangano li kwamanaho na muvhuso | 1 |
| Dzangano la phuraivete | 2 |
| (A thi na mahumbulwa/a thi divhi) | 8 |

31. Arali ndindakhombo ya mutakalo ya lushaka yo pulaniwaho yo vha i tshi nga thomiwa khathihi na u newa ha ndindakhombo ya mutakalo kha vhadzulapo vhothe vha Afrika Tshipembe, naa vha humbula u nga vhone na muta wavho vha ḁo vha kha vhuimo ha khwine, vhu si havhuḁi, kana zwi nga si ite tshanduko?

| | |
|------------------------------|---|
| Vhuimoni ha khwine | 1 |
| Vhuimoni ho vhifhaho tshothe | 2 |
| Zwi nga si ite tshanduko | 3 |
| (A thi divhi) | 8 |

32. Naa vha humbula u nga shango lothe li ḁo vha vhuimoni ha khwine, ho vhifhaho kana zwi nga si vhe na tshanduko, arali muvhuso wa nga ita vhuḁidini vhuhulwane ha u newa ndindakhombo kha vhadzulapo vhanzhi vha si na ndindakhombo, ine ya nga toḁa uri hu engedziwe muthelo u itela yone?

| | |
|------------------------------|---|
| Vhuimoni ha khwine | 1 |
| Vhuimoni ho vhifhaho tshothe | 2 |
| Zwi nga si ite tshanduko | 3 |
| (A thi divhi) | 8 |

33. Naa vha tenda uri ndindakhombo ya mutakalo ya lushaka i dzhinginywaho i nga khwinisa, u nana u vhifhisa, kana u sia zwithu zwi songo shanduka malugana na khwalithi ya ndondolo ya mutakalo ine vha i tangedza?

| | |
|------------------------------|---|
| Vhuimoni ha khwine | 1 |
| Vhuimoni ho vhifhaho tshothe | 2 |
| Zwi nga si ite tshanduko | 3 |
| (A thi divhi) | 8 |

**Naa vha tendelana kana u hanedzana u swika ngafhi na zwitatamennde zwi tevhelaho?
[Garaṭa ja u sumbedza 1]**

| | Ndi tendelana nazwo tshoṭhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṭhe | (A thi ḡivhi) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 34. Ndi nga tenda u badela tshelede ṭhukhu ṛwedzi muṛiwe na muṛiwe u itela uri arali nda nga lwala, ndi ḡo wana ndondolo ya mutakalo mahala, naho ndi sa lwali zwa zwino. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 35. Ndi nga dzhoina ndindakhombo ya mutakalo i tikedzwaho nga nnyi na nnyi arali lweṭolweṭo lu tshi nga vha nga fhasi ha tshikimi tsha zwino tsha thikhedzo ya zwa mishonga. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 36. Ndi nga dzhoina tshikimu tsha ndindakhombo ya mutakalo i tikedzwaho nga nnyi na nnyi arali ndi tshi nga shumisa tshumelo dza mutakalo dza nnyi na nnyi dza mahala. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 37. I agree with the national health insurance, but I would still choose additional private care | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

NDUNGEKANYO YA MATSHILISANO NA TSHIPUGA TSHA ḲIFHASI TSHA 2010

Zwino ndi tama u vha vhudzisa dzimbudziso nga ha Tshipuga tsha Ḳifhasi tsha 2010.

I

38. Naa vho fushea kana u sa fushea zwi ngafhani nga ṛḡila ye Afrika Tshipembe ja tshimbidza Tshipuga tsha Ḳifhasi tsha 2010? [Garaṭa ja u sumbedza 2]

| | |
|------------------------------------|---|
| Ndo fushea nga maanḡa | 1 |
| Ndo fushea | 2 |
| Vhukati ha u fushea na u sa fushea | 3 |
| A tho ngo fushea | 4 |
| A tho ngo fushea na luthihi | 5 |
| (A thi ḡivhi) | 8 |

Naa vha tendelana kana u hanedzana zwi ngafhani na zwitatamennde zwi tevhelaho nga ha Tshipuga tsha Liffasi tsha 2010? [Garaṅa ja u sumbedza 1]

| | Ndi tendelana nazwo tshoṅhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṅhe | (A thi divhi) | |
|-----|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---|
| 39. | Nga murahu ha u fara Tshipuga tsha Liffasi ndi na fhulufhelo jihulwane kha vhukoni ha muvhuso ha u ḡisa tshumelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 40. | Nga murahu ha u fara Tshipuga tsha Liffasi ndi pfa ndo tsiredzea u fhira nga misi Afrika Tshipembe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 41. | Tshipuga tsha Liffasi tsho engedza fhulufhelo Janga kha vhukoni ha mapholisa ha Janga vhutshinyi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 42. | Ndi pfa ndi tshi ḡihudza nga kha u shela mulenzhe hanga kha Tshipuga tsha Liffasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 43. | Kushumele/tambeke kwa Bafana Bafana nga Tshipuga tsha Liffasi kwo engedza u ḡihudza hune nda vha naho nga ha shango Janga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 44. | U fara Tshipuga tsha Liffasi tsha FIFA 2010 zwo engedza u ḡihudza hanga ha u vha mudzulapo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 45. | Tshipuga tsha Liffasi tsho shela mulenzhe kha vthuthi ha tshitshavha tsha hashu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 46. | Tshipuga tsha Liffasi tsho mpha tshikhala tsha u vha na vhushaka na vha miṅwe miraḡo u fhira zwe nda ḡowelisa zwone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

Naa vha tendelana kana u hanedzana zwi ngafhani na zwitatamennde zwi tevhelaho nga ha zwe Tshipuga tsha Liffasi tsha 2010 tsha itela zwone Afrika tshipembe loṅhe? [Garaṅa ja u sumbedza 1]

| | Ndi tendelana nazwo tshoṅhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṅhe | (A thi divhi) | |
|-----|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---|
| 47. | Nga murahu ha Tshipuga tsha Liffasi vhatu vha miraho yo fhambanaho Afrika Tshipembe vha fhulufhelana kana u funana nga maanḡa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 48. | U fara Tshipuga tsha Liffasi zwo lindedza u ṅetshedzwa ha tshumelo dza mutheo dzo teaho fhethu ha vhashai Afrika Tshipembe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 49. | U fhedhedzisa hu hulwane ha dzifuḡaga dza Afrika Tshipembe, zwickhipa zwa Bafana Bafarana na mavuvuzela nga vhatikedzi vha Afrika Tshipembe ndi tshithu tshavhuḡi kha vhuḡitaluli ha lushaka lwa Afrika Tshipembe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 50. | Zwikhala zwa nyito nga miṅa zwo engedzea nga tshifhinga tsha Tshipuga tsha Liffasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 51. | U fara Tshipuga tsha Liffasi zwo thusa u vhumba mbonalo yavhuḡi ya Afrika Tshipembe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

Naa vha tendelana kana u hanedzana zwi ngafhani na uri Tshipuga tsha Lifhasi tsho shela mulenzhe kha zwi tevhelaho? [Garaṭa ja u sumbedza 1]

| | Ndi tendelana nazwo tshoṭhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṭhe | (A thi divhi) |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 52. Tsho thusa muvhuso u swikelela dzindivho dzawo malugana na u fhaṭa lushaka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 53. Tsho sika mishumo minzhi kha tshitshavha tsha havho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 54. Tsho ṅea vhubindudzi vhunzhi kha vhadzulapo na vhoramabindu vhaṭuku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 55. Tsho ṅea mbuelo kha vhalondoti vha zwiko zwa mupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 56. Tsho ṅea mbuelo kha vhalondoti vha mvelele yapo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 57. Tsho ita uri hu vhe na tsitsikano ya vhuendi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 58. Tsho engedza mitengo ya thundu na tshumelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 59. Tsho ita uri hu vhe na ndozo ya tshelede kha u fhaṭiwa ha zwileludzi zwa Tshipuga tsha Lifhasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

60. Ndi tshifhio tshithihi kha zwi tevhelaho tshine vha humbula u nga tsho vhuelwa nga maanda u bva kha Tshipuga tsha Lifhasi tsha Bola ya Milenzhe tsha FIFA 2010?

61. Hafhu vha vhona u nga ndi tshifhio tshithihi tshine vha vhona u nga tsho vhuelwa zwiṭuku u bva kha Tshipuga tsha Lifhasi tsha Bola ya Milenzhe tsha FIFA 2010?

| | 60. Nga maanda | 61. Zwiṭuku |
|---|----------------|-------------|
| Vhashai na vho thudzelwaho thungo | 1 | 1 |
| Vhapfumi/zwitshavha zwo pfumaho | 2 | 2 |
| Mabindu | 3 | 3 |
| Vhathu vha dzulaho dziḍoroboni na kha dziḍorobofulu | 4 | 4 |
| Vhathu vha dzulaho vhuṑoni ha mahayani | 5 | 5 |
| FIFA | 6 | 6 |
| Vhadzulapo vha Afrika Tshipembe nga u angaredza | 7 | 7 |
| Vhaofisiri vha muvhuso | 8 | 8 |
| Vhaṅwe (kha vha bule) | 9 | 9 |

62. Naa vha tendelana kana u hanedzana zwi ngafhani uri Afrika Tshipembe ji songo tsha fara vhuṅwe vhuṭambo vhuḥulwane ha mitambo sa Dzioḷimpiki ngauri zwi a ḍura? [Garaṭa ja u sumbedza 1]

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ndi tendelana nazwo tshoṭhe | 1 |
| Ndi tendelana nazwo | 2 |
| Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | 3 |
| A thi tendelani nazwo | 4 |
| A thi tendelani nazwo tshoṭhe | 5 |
| (A thi divhi) | 8 |

63. **Vhunga vha tshi zwi ñivha, Afrika Tshipembe lo fara thonamennde ya Tshipuga tsha Lifhasi tsha FIFA tsha 2010, naa vho ñalela muñwe wa mitambo ya Tshipuga tsha Lifhasi, na hone arali zwo ralo, ngafhi?**

MUVHUDZISI: PHINDULO NNZHI DZO TENDELWA – KHA VHA TINGELEDZE ZWO THE DZO TEAHO

| | | |
|---|---|---|
| a | A tho ngo ñalela mutambo na muthihi | 1 |
| b | Hayani | 2 |
| c | Hayani ha muraño wa muña, khonani, muhura kana muñwe we nda mu ñowela | 3 |
| d | Fhethu ha u ñalela ha nnyi na nnyi phakhani | 4 |
| e | Tshipotoni, phabuni kana vhengeleni ja u jela | 5 |
| f | Tshitediamu | 6 |
| g | Huñwe (kha vha bule) | 7 |
| h | (A thi ñivhi/ndi nga si nange) | 8 |

64. **Naa Tshipuga tsha Lifhasi tsho vha na zwe tsha ita zwone kha khwañithi ya vhutshilo havho? Arali vha tshi ri ee, kha vha sumbedze phimo ya zwe tsha ita afho fhasi?**

| Zwi si zwavhuñi nga maanña | Zwi si zwavhuñi | A hu zwe tsha ita | Zwavhuñi | Zwavhuñi nga maanña | (A thi ñivhi) |
|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

65. **Naa tshiko tshavho tshihulwane tsha mafungo tsha Tshipuga tsha Lifhasi tsho vha tshi tshi fhio?**

| | |
|---|---|
| Dzimagazini | 1 |
| Dzigurannña, (dza tshitshavha kana dza lushaka) | 2 |
| Radio (dza tshitshavha kana dza lushaka) | 3 |
| Thelevishini | 4 |
| Inthanete | 5 |
| Zwiñwe (dzibijibodo, dzingavhela, na zwiñwe) | 6 |

66. **Nga u tou angaredza, vha humbula u nga zwithu zwi khou ya siani jone kana ji si jone kha jino shango?**

| | |
|------------------------------|---|
| Zwi khou ya siani jone | 1 |
| Zwi khou ya siani ji si jone | 2 |
| (A thi ñivhi) | 8 |

VHUPU [ISSP 2010]

Zwino ndi ño vha vhudzisa dzimbudziso nga ha vhupo.

67. **Naa ndi tshifhio kha zwi tevhelaho tshine tsha vha tsha ndeme nga maanña Afrika Tshipembe namusi?**

[Muvhudzisi: Kha vha tingeledze khetho NTHIHI fhedzi]

| | |
|--------------------------|----|
| Ndondolo ya Mutakalo | 01 |
| Pfunzo | 02 |
| Vhutshinyi | 03 |
| Vhupo | 04 |
| Mupfulutshelo | 05 |
| Ikonomi | 06 |
| Vhutherorisi | 07 |
| Vhushai | 08 |
| A hu na tshithihi khazwo | 09 |
| (A thi na khetho) | 98 |

68. Ndi tshifhio tshi tevhelaho u vha tsha ndeme kha zwi tevhelaho Afrika Tshipembe namusi?
[Muvhudzisi: Kha vha tingeledze khetho NTHIHI fhedzi]

| | |
|--------------------------|----|
| Ndondolo ya Mutakalo | 01 |
| Pfunzo | 02 |
| Vhutshinyi | 03 |
| Vhupo | 04 |
| Mupfulutshelo | 05 |
| Ikonomi | 06 |
| Vhutherorisi | 07 |
| Vhushai | 08 |
| A hu na tshithihi khazwo | 09 |
| (A thi na khetho) | 98 |

- Naa vha tendelana kana u hanedzana zwi ngafhani na zwi tatemende zwi tevhelaho?
[Garaṭa ja u sumbedza 1]

| | Ndi tendelana nazwo tshoṭhe | Ndi tendelan a nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelan i nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṭhe | (A thi divhi) |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|
| 69. Mabindu a phuraivete ndi nḡila ya khwinesa u tandulula thaidzo dza ikonomi dza Afrika Tshipembe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 70. Ndi vhuḡifhinduleli ha muvhuso u fhungudza phambano kha mbuelo vhukati ha vhatu vha wanaho mbuelo ya nḡhesa na vha wanaho mbuelo ya fhasisa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

71. Ndi tshifhio kha zwithu zwi tevhelaho tshine vha humbula u nga tsho tea u vha thangela zwothe kha Afrika Tshipembe, tshithu tsha ndeme nga maanda u tshi ita? Afrika Tshipembe ji tea ...
[Muvhudzisi: Kha vha tingeledze khetho NTHIHI fhedzi]

| | |
|---|----|
| u ita uri hu vhe na mulalo lushakani | 01 |
| u tendela vhupfiwa vhunzhi ha vhatu kha tsheo dza muvhuso | 02 |
| u lwa na mitengo i gonyaho | 03 |
| u tsireledza mbofholowo ya u amba | 04 |
| (A thi na khetho) | 08 |

72. Ndi tshifhio kha zwithu zwi tevhelaho tshine vha humbula u nga tsho tea u vha vha tsha vhuvhili kha thangela zwothe kha Afrika Tshipembe, tshithu tsha vhuvhili nga ndeme u tshi ita? Afrika Tshipembe ji tea ...

| | |
|---|---|
| u ita uri hu vhe na mulalo lushakani | 1 |
| u tendela vhupfiwa vhunzhi ha vhatu kha tsheo dza muvhuso | 2 |
| u lwa na mitengo i gonyaho | 3 |
| u tsireledza mbofholowo ya u amba | 4 |
| (A thi na khetho) | 8 |

73. Nga u tou angaredza, naa vha nga ri vhunzhi ha vhatu vha a fhuufhedzea, kana vha tea u vha na vhusedzesi musi vha tshi shuma na vhatu? Kha vha mmbudze kha tshikoro tsha 1 u swika 5, hune 1 ya amba uri vha tea u vha na vhusedzi nga maanda ngeno 5 i tshi amba uri vhunzhi ha vhatu vha a fhuufhedzea. **[Garaṭa ja u sumbedza 22]**

| Vha tea u vha na vhusedzesi | | | | Vhunzhi ha vhatu vha a fhuufhedzea | (A thi na khetho) |
|-----------------------------|---|---|---|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

74. Naa vha humbula u nga vhunzhi ha vhathu vha nga lingedza u vha țalifhedza arali vho wana tshikhala kana vha nga lingedza u ita zwithu nga nđila kwayo? Kha vha mmbudze vho sedza tshikoro tsha 1 u swika 5, hune 1 ya amba uri vhunzhi ha vhathu vha ɔo lingedza u vha țalifhedza ngeno 5 i tshi amba uri vhunzhi ha vhathu vha ɔo lingedza u ita zwithu nga nđila kwayo. [*Garața ȱa u sumbedza 25*]

| Vhunzhi ha vhathu vha ɔo lingedza u nțalifhedza | Vhunzhi ha vhathu vha ɔo lingedza u ita zwithu nga nđila kwayo | | | | | (A thi na khethe) |
|--|--|---|---|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |

- Naa vha tendelana kana u hanedzana zwi ngafhani na zwitatamennde zwi tevhelaho? [*Garața ȱa u sumbedza 1*]

| | Ndi tendelan a nazwo tshoțhe | Ndi tendel ana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendel ani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoțhe | (A thi ɔivhi) |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------|
| 75. Tshifhinga tshinzi ri nga fhulufhela vhathu vha re muvhusoni uri vha ita zwo teaho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 76. Vho rapoțotiki vhanzi vha kha dzipoțotiki fhedzi u itela u wana zwine vhone vhane vha țoȱa zwone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

77. Nga u angaredza, naa vha vhilaedzwa zwi ngafhani nga mafhungo a zwa vhupo? Kha vha mmbudze kha tshikoro tsha 1 u swika 5, hune 1 ya amba uri a vha vhilaeli na luthihi ngeno 5 i tshi amba uri vha vhilaela nga maanȱa. [*Garața ȱa u sumbedza 23*]

| A thi vhilaeli na luthihi | Ndi vhilaela nga maanȱa | | | | | (A thi na khethe) |
|------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |

78. Ndi ifhio thaidzo ya vhupo kha di tevhelaho, arali i hone, ine vha vhona u nga ndi ya ndeme nga maanȱa kha Afrika Tshipembe nga vhuphara?

[*Muvhudzisi: Kha vha tingeledze khethe NTHIHI fhedzi*]

| | |
|--|----|
| Tshikafhadzo ya muya | 01 |
| Dzikhemikhaȱa na mishonga ya u vhulaha zwikhokhonono | 02 |
| ȱhahelero ya maȱi | 03 |
| Tshikafhadzo ya maȱi | 04 |
| Malatwa a nukijia | 05 |
| Vhuhwalathukhwi ha mutani | 06 |
| Tshanduko ya kilima | 07 |
| Zwijiwa zwo bveledzwaho nga tshandukiso ya dzidzhini | 08 |
| U fhela ha zwiko zwa mupo | 09 |
| Na tshithihi tshazwo | 10 |
| (A thi na khethe) | 98 |

79. Ndi thaidzo ifhio, arali i hone, ine ya kwama vhone na muṭa wavho nga maanḁa?

[Muvhudzisi: Kha vha tingeledze khetho NTHIHI fhedzi]

| | |
|--|----|
| Tshikafhadzo ya muya | 01 |
| Dzikhemikhaḁa na mishonga ya u vhulaha zwikhokhonono | 02 |
| Thahalelo ya maḁi | 03 |
| Tshikafhadzo ya maḁi | 04 |
| Malatwa a nukijia | 05 |
| Vhuhwalathukhwi ha muṭani | 06 |
| Tshanduko ya kilima | 07 |
| Zwijiwa zwo bveledzwaho nga tshandukiso ya dzidzhini | 08 |
| U fhela ha zwiko zwa mupo | 09 |
| Na tshithihi tshazwo | 10 |
| (A thi na khetho) | 98 |

80. Naa vha vhona u nga vha ḁivha zwi ngafhani nga zwiitisi zwa tshaka idzi dza thaidzo dza vhupo? Kha vha mmbudze kha tshikoro tsha 1 u swika 5, hune 1 ya sumbedza uri vha vhona u nga a vha ḁivhi tshithu na luthihi ngeno 5 i tshi sumbedza uri vha ḁivha zwinzhi. [Garaḁa ḁa u sumbedza 24]

| A thi ḁivhi tshithu na luthihi | Ndi ḁivha zwinzhi | | | | | (A thi na khetho) |
|--------------------------------|-------------------|---|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |

81. Hafhu vha vhona u nga vha ḁivha zwi ngafhani nga thandululo ya thaidzo idzi dza vhupo? Kha vha mmbudze kha tshikoro tsha 1 u swika 5, hune 1 ya sumbedza uri vha vhona u nga a vha ḁivhi tshithu na luthihi ngeno 5 i tshi sumbedza uri vha ḁivha zwinzhi. [Garaḁa ḁa u sumbedza 24]

| A thi ḁivhi tshithu na luthihi | Ndi ḁivha zwinzhi | | | | | (A thi na khetho) |
|--------------------------------|-------------------|---|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |

Naa vha tendelana kana u hanedzana na tshiṅwe na tshiṅwe tsha zwitatamennde izwi? [Garaḁa ḁa u sumbedza 1]

| | Ndi tendelana nazwo tshoṅhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṅhe | (A thi na khetho) |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 82. Ri tenda nga maanḁa kha saintsi ngeno ri sa tendi zwo linganaho kha zwipfi na lutendo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 83. Na u angaredza, saintsi ya musalauno i na mutshinyalo munzhi u fhirisa zwivhuya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 84. Saintsi ya musalauno i ḁo tandulula thaidzo dzashu dza vhupo nga tshanduko thukhu kha matshilo ashu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

Hafhu vha tendelana kana u hanedzana na tshiñwe na tshiñwe tsha zwitatamennde izwi? [Garaṭa ja u sumbedza 1]

| | Ndi tendelana nazwo tshoṭhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṭhe | (A thi na khetho) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 85. Ri vhilaedzwa nga maanḁa nga ha vhumatshelo ha vhupo hu si zwo linganaho nga ha mitengo na mishumo namusi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 86. Tshiñwe na tshiñwe tshine ra tshi ita vhutshiloni ha musalauno tshi tshinyadza vhupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 87. Vhathu vha vhilaedzwa nga maanḁa nga ha mvelaphanḁa ya vhathu i tshinyadzaho vhupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

Zwino kha vha mmbudze uri vha tendelana kana u hanedzana na tshiñwe na tshiñwe tsha zwitatamennde izwi? [Garaṭa ja u sumbedza 1]

| | Ndi tendelana nazwo tshoṭhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṭhe | (A thi na khetho) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 88. U itela u tsireledza vhupo Afrika Tshipembe ji toḁa nyaluwo ya ikononi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 89. Nyaluwo ya ikononi i tshinyadza vhupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 90. Shango ji nga si kone u imedzana na nyaluwo ya tshivhalo tsha vhathu kha phimo ya zwino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

91. Naa vha nga takalela zwi ngafhani u badela mutengo wa nṭha u itela u tsireledza vhupo?

| | |
|--|---|
| Ndi nga zwi takalela nga maanḁa | 1 |
| Ndi nga zwi takalela sa zwezwo | 2 |
| Vhukati ha u zwi takalela na u sa zwi takalela | 3 |
| Ndi nga si zwi takalele | 4 |
| Ndi nga si zwi takalele na luthihi | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

92. Zwino vha nga takalela zwi ngafhani u badela muthelo wa nntha u itela u tsireledza vhupo?

| | |
|--|---|
| Ndi nga zwi takalela nga maanḁa | 1 |
| Ndi nga zwi takalela sa zwezwo | 2 |
| Vhukati ha u zwi takalela na u sa zwi takalela | 3 |
| Ndi nga si zwi takalele | 4 |
| Ndi nga si zwi takalele na luthihi | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

93. Zwino vha nga zwi takalela zwi ngafhani u ṭanganedza u fhungudzea kha maimo avho a vhutshilo u itela u tsireledza vhupo?

| | |
|--|---|
| Ndi nga zwi takalela nga maanḁa | 1 |
| Ndi nga zwi takalela sa zwezwo | 2 |
| Vhukati ha u zwi takalela na u sa zwi takalela | 3 |
| Ndi nga si zwi takalele | 4 |
| Ndi nga si zwi takalele na luthihi | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

Naa vha nga tendelana kana u hanedzana na tshinwe na tshinwe tsha zwitatamennde izwi? [Garaṭa ja u sumbedza 1]

| | Ndi tendelana nazwo tshoṭhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṭhe | (A thi na khetho) | |
|------|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| 94. | Zwi a konḡa nga maanḡa kha muthu a ngaho sa nḡe u ita zwinzhi nga ha vhupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 95. | Ndi ita zwo teaho vhupo, naho zwi tshi vhidza masheleni manzhi kana u dzhia tshifhinga tshinzhi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 96. | Hu na zwithu zwinzhi zwa ndeme vhutshiloni u fhirisa u tsiredza vhupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 97. | A zwi thusi uri ndi ite zwine nda kona u itela vhupo arali vhaḡwe vha sa iti zwi fanaho nazwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 98. | Vhunzhi ha mbilo nga ha mishushedzo ya vhupo zwo kalula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 99. | Zwi a nkonḡela u ḡivha uri kutshilele kwanga ku thusa kana u tshinyadza vhupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 100. | Thaidzo dza vhupo dzi kwama thwii vhutshilo hanga ha ḡuvha Jiḡwe na Jiḡwe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

101. Nga u angaredza, naa vha vhona u nga tshikafhadzo ya muya i vhangwaho nga dziqoli i ...? [Garaṭa ja u sumbedza 26]

| | |
|--|---|
| ... khombo lwo kalulaho kha vhupo | 1 |
| ...khombo nga maanḡa | 2 |
| ...khombo sa zwezwo | 3 |
| ...a i khombo nga maanḡa | 4 |
| ...kana, a i khombo na luthihi kha vhupo | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

102. Nga u angaredza, naa vha humbula uri tshikafhadzo ya muya i vhangwaho nga indasiṭiri i ...? [Garaṭa ja u sumbedza 26]

| | |
|--|---|
| ... khombo lwo kalulaho kha vhupo | 1 |
| ...khombo nga maanḡa | 2 |
| ...khombo sa zwezwo | 3 |
| ...a i khombo nga maanḡa | 4 |
| ...kana, a i khombo na luthihi kha vhupo | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

103. Nga u angaredza, naa vha humbula u nga mishonga ya u vhulaha zwikhokhonono na dzikhemikhala dzi shumiswaho dzibulasini dzi ...? [Garaṭa ja u sumbedza 26]

| | |
|--|---|
| ... khombo lwo kalulaho kha vhupo | 1 |
| ...khombo nga maanḡa | 2 |
| ...khombo sa zwezwo | 3 |
| ...a dzi khombo nga maanḡa | 4 |
| ...kana, a dzi khombo na luthihi kha vhupo | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

104. Hafhu vha hambula u nga **tshikhafhadzo ya milambo, maisha na miedzi ya Afrika Tshipembe** i ...? [*Garaṭa ja u sumbedza 26*]

| | |
|--|---|
| ... khombo lwo kalulaho kha vhupo | 1 |
| ...khombo nga maanḁa | 2 |
| ...khombo sa zwezwo | 3 |
| ...a dzi khombo nga maanḁa | 4 |
| ...kana, a dzi khombo na luthihi kha vhupo | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

105. Nga u angaredza, vha hambula u nga **u engedzea ha thempheretsha ya lifhasi zwi vhangwaho nga tshanduko ya kilima** i ...? [*Garaṭa ja u sumbedza 1*]

| | |
|--|---|
| ... khombo lwo kalulaho kha vhupo | 1 |
| ...khombo nga maanḁa | 2 |
| ...khombo sa zwezwo | 3 |
| ...a dzi khombo nga maanḁa | 4 |
| ...kana, a dzi khombo na luthihi kha vhupo | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

106. Hafhu vha hambula u nga **u shandukisa dzidzhini dza zwiliḁwa zwiḁwe** i ...? [*Garaṭa ja u sumbedza 1*]

| | |
|--|---|
| ... khombo lwo kalulaho kha vhupo | 1 |
| ...khombo nga maanḁa | 2 |
| ...khombo sa zwezwo | 3 |
| ...a dzi khombo nga maanḁa | 4 |
| ...kana, a dzi khombo na luthihi kha vhupo | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

107. Hafhu vha hambula u nga **zwiṭitshi zwa maanḁa a nukilia** zwi ...? [*Garaṭa ja u sumbedza 1*]

| | |
|--|---|
| ... khombo lwo kalulaho kha vhupo | 1 |
| ...khombo nga maanḁa | 2 |
| ...khombo sa zwezwo | 3 |
| ...a zwi khombo nga maanḁa | 4 |
| ...kana, a zwi khombo na luthihi kha vhupo | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

108. Arali vho vha vha vha na khetho, ndi **tshifhio tsha zwi tevelaho tshine tsha nga vha tsinisa na mihumbulo yavho?**

| | |
|--|---|
| Muvhuso u tea u tendela vhathu zwavho u dzhia tsheo nga vhone vhane uri vha tsireledza hani vhupo, naho zwi tshi amba uri a vha iti zwithu zwo teaho nga misi | 1 |
| Kana... Muvhuso u tea u phasisa milayo ine ya ita uri vhathu zwavho vha tsireledze vhupo, naho zwi tshi thithisana na dzi pfanelo dza vhathu dza u ḁitela tsheo nga vhone vhane | 2 |
| (A thi na khetho) | 8 |

109. Hafhu ndi **tshifhio tsha zwi tevelaho tshine tsha vha tsini na kuhumbulele kwavho?**

| | |
|---|---|
| Muvhuso u tea u tendela mabindu u dzhia tsheo nga vhone vhane uri vha tsireledza hani vhupo, naho zwi tshi amba uri a vha iti zwithu zwo teaho nga misi | 1 |
| Kana... Muvhuso u tea u phasisa milayo ine ya ita uri mabindu a tsireledze vhupo, naho zwi tshi thithisana na dzi pfanelo dza mabindu dza u ḁitela tsheo nga one ane | 2 |
| (A thi na khetho) | 8 |

- 110. Mañwe mashango a khou ita zwinzhi u itela u tsireledza vhupo ha lifhasi u fhirisa mañwe mashango. Nga u angaredza, naa vha hambula u nga Afrika Tshipembe li khou ita ...?**

| | |
|-------------------------------|---|
| ...zwi fhiraho zwo linganaho, | 1 |
| ...zwo linganaho, | 2 |
| ...kana, zwiṭuku | 3 |
| (A thi na khetho) | 8 |

- 111. Ndi maitele afhio kha a tevhelaho ane vha hambula u nga ndi nḡila ya khwine ya u ita uri mabindu na indasitiri Afrika Tshipembe a tsireledze vhupo?**

[Muvhudzisi: Kha vha tingeledze khetho NTHIHI fhedzi]

| | |
|--|---|
| Ndifhiso i lemelaho kha mabindu a tshinyadzaho vhupo | 1 |
| U shumisa sisiṭeme ya muthelo u pfufha mabindu a tsireledzaho vhupo | 2 |
| Mafhungo manzhi na pfunzo kha mabindu nga ha vhuḡi ha u tsireledza vhupo | 3 |
| (A thi na khetho) | 8 |

- 112. Ndi maitele afhio kha a tevhelaho ane vha hambula u nga ndi nḡila ya khwine ya u ita uri vhathu na miṭa yavho Afrika Tshipembe vha tsireledze vhupo?**

| | |
|---|---|
| Ndifhiso i lemelaho kha vhathu vha tshinyadzaho vhupo | 1 |
| U shumisa sisiṭeme ya muthelo u pfufha vhathu vha tsireledzaho vhupo | 2 |
| Mafhungo manzhi na pfunzo kha vhathu nga ha vhuḡi ha u tsireledza vhupo | 3 |
| (A thi na khetho) | 8 |

- 113. Naa vha tshifhio kha zwi tevhelaho tshine Afrika Tshipembe ja tea u tshi rangisa phanḡa u itela u swikelela ṭhoḡea dza fulufulu dza tshifhinga tshi ḡaho?**

[Muvhudzisi: Kha vha tingeledze khetho NTHIHI fhedzi]

| | |
|-----------------------------------|---|
| Malasha, ole na gese ya mupo | 1 |
| Maanḡa a nukijia | 2 |
| Maanḡa a ḡuvha, muya kana maḡi | 3 |
| Zwivhaswa zwi itiwaho nga zwimela | 4 |
| Na tshithihi tsha zwo | 5 |
| (A thi na khetho) | 8 |

**Naa vha tendelana kana u hanedzana na tshiñwe na tshiñwe tsha zwitatamennde izwi?
[Garaṭa ja u sumbedza 1]**

| | Ndi tendelan a nazwo tshoṭhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṭhe | (A thi na khetho) |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 114. Kha thaidzo dza vhupo, hu tea u vha na thendelano ya dzitshakha ine Afrika Tshipembe na mañwe mashango a tea u i tevhela | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 115. Mashango o siwaneaho a tea u lavhelelwa u vha na vhuḡidini vhuṭuku kha mashango o pfumaho u itela u tsireledza vhupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 116. Mvelaphanḡa ya ikonomi Afrika Tshipembe i ḡo ongolowa arali ra sa londa vhupo khwine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

117. Naa ndi lungana hune vha ita vhuḍidini ho khetheaho ha u khethekanya dzingilasi kana zwikoḱikoḱi kana puḷasiḱiki kana dziguranna na zwiḱwe u itela u risaikija?

| | |
|---|---|
| Misi yoḱhe | 1 |
| Kanzhi | 2 |
| Tshiḱwe tshifhinga | 3 |
| Na luthihi | 4 |
| (A hu na zwa u risaikija hune nda dzula hone) | 8 |

118. Naa ndi lungana hune vha ita vhuḍidini ho khetheaho ha u renga mitshelo na miroho yo ṽavhiwa hu sa shumisiwi mishonga ya u vhlaha zwikhokhonono kana dzikhemikhaḱa?

| | |
|--------------------------------|---|
| Misi yoḱhe | 1 |
| Kanzhi | 2 |
| Tshiḱwe tshifhinga | 3 |
| Na luthihi | 4 |
| (A zwi ho hune nda dzula hone) | 8 |

119. Hafhu ndi lungana hune vha fhungudza u reila golo vha tshi itela zwiitisi zwa vhupo?

| | |
|--|---|
| Misi yoḱhe | 1 |
| Kanzhi | 2 |
| Tshiḱwe tshifhinga | 3 |
| Na luthihi | 4 |
| (A thi na golo kana a thi koni u reila golo) | 8 |

120. Ndi lungana hu ne vha fhungudza maanda kana zwivhaswa zwine vha zwi shumisa hayani nga zwiitisi zwa vhupo?

| | |
|--------------------|---|
| Misi yoḱhe | 1 |
| Kanzhi | 2 |
| Tshiḱwe tshifhinga | 3 |
| Na luthihi | 4 |

121. Hafhu ndi lini hune vha nanga u vhlunga kana u shumisa madi hafhu vha tshi itela vhupo?

| | |
|--------------------|---|
| Misi yoḱhe | 1 |
| Kanzhi | 2 |
| Tshiḱwe tshifhinga | 3 |
| Na luthihi | 4 |

122. Hafhu ndi lungana hune vha tinya u renga zwiḱwe zwibveledzwa vha tshi itela vhupo?

| | |
|--------------------|---|
| Misi yoḱhe | 1 |
| Kanzhi | 2 |
| Tshiḱwe tshifhinga | 3 |
| Na luthihi | 4 |

123. Naa vha muraḱo wa tshiḱwe tshigwada tshine ndivho yatsho khulwane ha vha u londota kana u tsireledza vhupo?

| | |
|-----|---|
| Ee | 1 |
| Hai | 2 |

Kha miḱwaha miṽanu yo fhiraho, naa vho ...?

| | Ee | Hai |
|--|----|-----|
| 124. ... saina phethishini nga ha mafhungo a vhupo? | 1 | 2 |
| 125. ... nea tshede tshigwada tsha vhupo? | 1 | 2 |
| 126. ...shela mulenzhe kha mugwalabo kana misumbedzo nga ha mafhungo a vhupo? | 1 | 2 |

**Naa vha tendelana kana u hanedzana na tshiñwe na tshiñwe tsha zwitatamennde izwi?
[Garaṭa ja u sumbedza 1]**

| | Ndi tendelana nazwo tshoṭhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoṭhe | (A thi na khetho) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 127. Afrika Tshipembe ṅamusi, vhathu vha shayaho vha dzula vhuṑoni vhu re na thaidzo dzo kalulaho dza vhuṑo u fhira vhathu vho pfumaho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 128. Vhathu vhoṭhe vha Afrika Tshipembe vha na tswikelelo i linganaho ya mafhungo nga ha nyimele ya vhuṑo vhune vha dzula khaho, hu sa sedzwi mbuelo, pfunzo kana murafho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 129. Musi vhaofisiri vha muvhuso Afrika Tshipembe vha tshi ṭoḡa u ṭa ḡaleḡale tsini na vhuṑo vhu re na vhathu vhanzhi zwi nga itea uri vha te kha vhuṑo vhu re na vhathu vhanzhi vha shayaho u fhira kha vhuñwe vhuṑo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

PFUNZO YA ZWA MASHELENI

Zwino ndi tama u vha vhudzisa dzimbudziso nga ha muṭa wavho na mafhungo a zwa masheleni. Ndi humbela uri vha thome nga u mmbudza:

130. Naa hu na vhana vha ngana vha re na miñwaha ya nga fhasi ha 18 vhane vha dzula navho?

| | |
|---|---|
| Mbalo ya vhana vha re na miñwaha ya nga fhasi ha 18 | |
| (A thi ḡivhi) | 8 |
| (Vho hana) | 9 |

131. Hu na vhathu vha ngana vha re na miñwaha ya 18 u ya nṭha vhane vha dzula navho [hu tshi katelwa na mufarisi wavho]? Ndi humbela uri vha songo ḡivhala

| | |
|---|---|
| Mbalo ya vhathu vha re na miñwaha ya 18 u ya nṭha | |
| (A thi ḡivhi) | 8 |
| (Vho hana) | 9 |

132. Ndi nnyi a re na vhuḡifhinduleli ha tsho ya ndangulo ya masheleni ya ḡuvha ḡiñwe na ḡiñwe muṭani wavho?

| | |
|---|---|
| Vhone | 1 |
| Vhone na mufarisi wavho | 2 |
| Vhone na muñwe muraḡo wa muṭa (kana miraḡo ya muṭa) | 3 |
| Mufarisi wavho | 4 |
| Muñwe muraḡo wa muṭa (kana miraḡo ya muṭa) | 5 |
| Muñwe-vho | 6 |
| A huna | 7 |
| (A thi ḡivhi) | 8 |
| (Vho hana u fhindula) | 9 |

133. Naa vha na mugaganyagwama wa muṭani?

(ARALI ZWO TEA KHA VHA ENGEDZE: mugaganyagwama u shumisiwa u ita tsheo ya uri ndi mukovhe uffhio wa mbuelo yavho une wa ḡo shumiswa, u vhlungana na u badela zwikolodo)

| | |
|-----------------------|---|
| Ee | 1 |
| Hai | 2 |
| (A thi ḡivhi) | 8 |
| (Vho hana u fhindula) | 9 |

| | 134. Naa vho no pfa nga luṅwa lwa tshaka idzi dza zwibveledzwa/nḡ owetshumo dza zwa masheleni. | 135. <u>KHA VHA VHUDZISE vhafhinduli VHOTHE nga ha zwibveledzwa zwo tingeledzwaho kha 134</u> Zwino vha nga mmbudza arali vha na luṅwe lwa tshaka idzi dza zwibveledzwa? | 136. <u>KHA VHA VHUDZISE vhafhinduli VHOTHE nga ha zwibveledzwa zwo tingeledzwaho kha 134</u> Hafhu kha miṅwaha mivhili yo fhiraho, ndi lufhio lwa tshaka dza zwibveledzwa zwa masheleni lwe vha lu nanga (a hu khathalei uri vha tshee nalwo kana a vha tshee nalwo naa) ARALI ZWO TEA KHA VHA ENGEDZE: Vha songo katela zwibveledzwa zwine zwa vusuludzwa lwa othomatiki |
|--|--|--|--|
| Tshikwama tsha phentsheni (hu si gavhelo ja muvhuso) | 01 | 01 | 01 |
| Akhaunthu ya u bindudza, sa yunitithirasithi (<i>unit trust</i>) | 02 | 02 | 02 |
| Tshikolodo tsha nḡu | 03 | 03 | 03 |
| Tshikolodo tsha bannga tsho tsireledzwaho nga ndaka | 04 | 04 | 04 |
| Tshikolodo tsha bannga tshi songo tsireledzwaho | 05 | 05 | 05 |
| Garaṭa ya tshikolodo | 06 | 06 | 06 |
| Akhauntu ya bannga | 07 | 07 | 07 |
| Akhauntu ya mbulungelo ya poswoni | 08 | 08 | 08 |
| Tshikolodo tsha tshifhinga tshilapfu | 09 | 09 | 09 |
| Ndindakhombo – goloi na nḡu, mbulungo | 10 | 10 | 10 |
| Dziphoḡisi (Sanlam, Old Mutual) | 11 | 11 | 11 |
| Mikovhe | 12 | 12 | 12 |
| Zwikolodo zwa thengo nga zwituku (<i>Retail Bonds</i>) | 13 | 13 | 13 |
| Zwitokofela | 14 | 14 | 14 |
| (A thi ḡivhi) | 15 | 15 | 15 |
| (Vho hana) | 16 | 16 | 16 |

KHA VHA VHUDZISE VHOṬHE VHE VHA TINGELEDZA TSHIBVELEDZWA TSHIṆWE NA TSHIṆWE KHA MBUDZISO 136 hu sa katelwi mikovhe, zwikolodo zwa thengo nga zwiṭuku na zwiṭokofela, if asked) :

- 137. Ndi tshifhio kha zwiṭatamennde zwi tevhelaho tshine tsha ṭalutshedza khwine uri vho nanga hani tshifhinga tsho fhiraho [KHA VHA DZHIE TSHIBVELEDZWA TSHA U THOMA KHA MUTEVHE KHA MBUDZISO 136]?**

MUVHUDZISI: KHA VHA VHALELE NṬHA a-d

| | | |
|----|--|---|
| a. | Ndo sedza [zwibveledzwa/zwikolodo/dziphoṭisi/dziakhaunthu] dzo vhalaho u bva kha dzikhamphani dzo fhambanaho phanḁa ha musi ndi ita tsho | 1 |
| b. | Ndo sedza [zwibveledzwa/zwikolodo/dziphoṭisi/dziakhaunthu] zwo fhambanaho u bva kha khamphani nthihi | 2 |
| c. | A tho ngo sedza zwiṆwe [zwibveledzwa/zwikolodo/dziphoṭisi/dziakhaunthu] na luthihi | 3 |
| d. | Ndo sedza hoṭhe fhedzi ho vha hu si na [zwibveledzwa/zwikolodo/dziphoṭisi/dziakhaunthu] zwine nda nga zwi nanga | 4 |
| | (A hu na zwo teaho – muffinduli ho ngo nanga tshibveledzwa na tshithihi tsha masheleni kha miṆwaha ya 2 yo fhiraho) | 7 |
| | (A thi ḁivhi) | 8 |
| | (Vho hana u fhindula) | 9 |

- 138. Ndi *tshiko tshifho tsha mafungo* tsho ṭuṭuwedzaho tsho yavho nga ha uri vha dzhia [KHA VHA DZHIE TSHIBVELEDZWA TSHA U THOMA KHA MUTEVHE KHA MBUDZISO 135] tshifhio?**

MUVHUDZISI: KHA VHA LINDELE PHINDULO. KHA VHA VHALELE NṬHA MUTEVHE ARALI ZWO TEA. VHA VHEE DZIKHOUDU KHA ZWOṬHE

| | | |
|----|---|----|
| a. | Poswo i si na mushumo yo rumelwaho nga poswo kana ye vha i wana huṆwe fhethu | 01 |
| b. | Zwidombbedzwa zwo dobiwaho davhini ja bannga | 02 |
| c. | Zwidombbedzwa zwo wanalaho kha inthanete | 03 |
| d. | Zwidombbedzwa zwi wanalaho kha vhashumeli vha zwa thengiso vha feme i Ṇeaho zwibveledzwa (hu tshi katelwa na miredzo) | 04 |
| e. | Dzithebuṭu dza u vhambedza kana dzitshati kha masiaṭari a zwa masheleni a dzigurannḁa/dzimagazini | 05 |
| f. | Dzithebuṭu dza u vhambedza kana dzitshati dzi wanalaho kha inthanete | 06 |
| g. | Dzimagazini/khanḁiso dza vhaḁivhi (sa Financial Mail) | 07 |
| h. | Themendelo dza vhaeletshedzi vho ḁiimisaho vha zwa masheleni | 08 |
| i. | Ngeletshedzo ya khonani/shaka (vha sa shumihho kha indasiṭiri ya tshumelo ya zwa masheleni) | 09 |
| j. | Ngeletshedzo ya khonani/shaka (vha shumihho kha indasiṭiri ya tshumelo ya zwa masheleni) | 10 |
| k. | Ngeletshedzo ya mutholi | 11 |
| l. | Murangaphanḁa wa sialala kana wa vhurereṭi | 18 |
| m. | Athikili ya Gurannḁa | 12 |
| n. | Mbekanyamushumo ya Thelevishini kana radio | 13 |
| o. | Khunguwedzo dza gurannḁa | 14 |
| p. | Khunguwedzo dza thelevishini | 15 |
| q. | DziṆwe khunguwedzo | 16 |
| r. | ZwiṆwe zwiko | 17 |
| s. | (A thi ḁivhi) | 98 |
| t. | (A zwi tei) | 97 |
| u. | (Vho hana u fhindula) | 99 |

Ri kho ya u amba nga mafhungo nga u angaredza a tshelede. Vha hambule uri a huna phindulo yo khakheaho kana i re yone; muñwe na muñwe u na nḽila yawe ya u ita zwithu.

Ndi ḽo vha vhalela zwitatamennde zwa vhuḽifari. Kha vha mmudze arali vha tshi ita izwi zwithu kana hai, vha tshi khou shumisa tshikalo tsha 1 u swika 5, hune 1 ndi tshithu tshine vha anzela u tshi ita ngeno 5 hu tshithu tshine a vha tshi iti na luthihi: [*Garaḽa ḽa u sumbedza 27*]

[MUVHUDZISI: KHA VHA VHALELE NḽHA ZWITATAMENNDE VHA LINDELE PHINDULO.]

| | Misi yoṽhe | Kanzhi | Tshiñwe tshifhinga | A si kanzhi | Na luthihi | (A thi ḽivhi) | (Vho hana) | |
|------|--|--------|--------------------|-------------|------------|---------------|------------|---|
| 139. | Phanḽa ha musi ndi tshi renga tshiñwe tshithu ndi sedza nga vhuronwane arali ndi tshi nga tshi swikelela | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 140. | Ndi badela tsumbalandu dzanga nga tshifhinga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 141. | Ndi vhea iṽo kha mafhungo anga a zwa masheleni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 142. | Ndi vhea ndivho dza masheleni dza tshifhinga tshilapfu na u shuma nga maanḽa uri ndi dzi swikelele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |

143. Tshiñwe tshifhinga vhatu vha wana uri mbuelo dzavho a dzi koni zwavhuḽi u lingana thengo dza vhutshilo havho. Kha miñwedzi ya 12 yo fhiraho, naa izwi zwo itea kha vhone?

| | |
|-----------------------|---|
| Ee | 1 |
| Hai | 2 |
| (A thi ḽivhi) | 8 |
| (Vho hana u fhindula) | 9 |

Kha vha pfukele kha mbudziso 145

144. Vho ita mini uri vha kone u swikelela ṽoḽea dzavho lwa u fhedza musi zwi tshi itea?

MUVHUDZI: KHA VHA VHUDZISE: NAA VHO ITA TSHIÑWE TSHITHU? VHA SONGO VHALELA NḽHA DZIKHETHO. PHINDULO NNZHI DZO TENDELWA.

| | | |
|----|---|----|
| a. | U kokodza tshelede kha akhauntu ya mbulungelo kana u fhirisela zwe nda vhlunga kha akhauntu ya ḽuvha na ḽuvha | 1 |
| b. | U fhungudza kushumisele kwa tshelede, u tshila nga nḽani hazwo | 2 |
| c. | U rengisa tshiñwe tshine nda vha natsho | 3 |
| d. | Ndo shuma tshifhinga tsho engedzedzwaho, uri ndi wane tshelede ya nyengedzedzo | 4 |
| e. | U pamba zwijiwa kana tshelede kha shaka kana khonani | 5 |
| f. | U hadzima kha mutholi/u holela phanḽa | 6 |
| g. | U rengisa tshiñwe tshithu | 7 |
| h. | U hadzima kha mbulungelo yanga na kijabu ya khadzimiso | 8 |
| i. | U dzhia tshelede kha akhauntu ya tshikolodo tsha nḽu | 9 |
| j. | U ita khumbelo ya tshikolodo/u kokodza kha tshikwama tsha phentsheni | 10 |
| k. | U shumisa kana u ṽoḽa tshikolodo kha akhauntu yanga | 11 |
| l. | U shumisa garaḽa ya tshikolodo u itela u badela tsumbalandu/u renga zwijiwa | 12 |
| m. | U dzhia tshikolodo kha muñea tshumelo a re mulayoni (hu tshi katelwa bannga, na zwiñwe) | 13 |
| n. | U wana tshikolodo tsha ḽuvha ḽa muholo (u holela phanḽa u bva kha muñwe muthu a si mutholi) | 14 |
| o. | U koloda kha muñeatshumelo a siho mulayoni/matshonise | 15 |
| p. | U shumisa ovaḽirafuthi i songo tendelwaho | 16 |
| q. | U badela zwikolodo zwanga u lenga | 17 |
| r. | Zwiñwe | 18 |
| s. | (A thi ḽivhi) | 98 |
| t. | (O hana u fhindula) | 99 |

145. Kha miñwedzi ya 12 yo fhiraho naa vho vha vha tshi khou vhulunga nga inwe ya ndila dzi tevhelaho?

Muvhudzisi: Vha songo katela mbulungelo ya phentsheni kha mbudziso iyi. (Kha vha vhalele n̄ha – phindulo nnzhi)

| | | |
|----|--|---|
| a. | U sangedza baJantsi ya tshelede kha akhauntu yavho ya bannga | 1 |
| b. | U badela tshelede kha akhauntu ya mbulungelo | 2 |
| c. | U vhulunga tshelede hayani kana tshikwamani tshavho | 3 |
| d. | U nea shaka tshelede uri a vha vhulungele yone | 4 |
| e. | U vhulunga kha tshikokofela kana inwe kijaba ya u vhulunga i si ya fomaJa | 5 |
| f. | U renga zwibveledzwa zwa vhubindudzi zwa masheleni, hu si tshikwama tsha phentsheni [kha vha nee tsumbo dzi nga ho sa dzibonds, tshikwama tsha vhubindudzi, mikovhe] | 6 |
| g. | Kana u vhulunga kha inwe ndila (hu thi katelwa zwifuwo kana ndaka) | 7 |
| h. | (A thi qivhi) | 8 |
| i. | (O hana u fhindula) | 9 |

146. Arali vha si tsee na tshiko tshihulwane tsha mbuelo, vha nga bvela phanda u swika ngafhi na u kona u swikelela thodea dza vhutshilo nga nndani ha u hadzima tshelede kana u bva nduni? (Kha vha vhalele n̄ha)

| | |
|---|---|
| Nga fhasi ha vhege | 1 |
| Lu swikaho vhege, fhedzi hu si ñwedzi | 2 |
| Lu swikaho ñwedzi muthihi, fhedzi hu si miñwedzi miraru | 3 |
| Lu swikaho ñwedzi muthihi, fhedzi hu si miñwedzi ya rathi | 4 |
| Lu fhiraho miñwedzi ya rathi. | 5 |
| (A thi qivhi) | 8 |
| (O hana u fhindula) | 9 |

Ndi khou toḡa u qivha uri vha tendelana kana u hanedzana zwi ngafhani na tshinwe na tshinwe tsha zwitatamennde zwi tevhelaho: [Garaḡa Ja u sumbedza 1]

| | Ndi tendelana nazwo tshoḡhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoḡhe | (A thi na khetho) | (Vho hana) |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 147. Ndi fushea nga maanḡa musi ndi tshi shumisa/Ja tshelede u fhirisa u vhulungela tshifhinga tshi lapfu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 148. Ndi tshilele Ja ḡamusi nda litsha Ja matshelo Ji tshi qivhona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 149. Ndo qiiimisela u vhea tshelede yanga khomboni nga u vhulunga kana u bindudza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 150. Tshelede yo itelwa u Jiwa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |

Mbudziso dzi si gathi dzi tevhelaho dzi nga ha u ɔɔa u vhona ndivho yavho ya zwithu. Dzimbudziso a dzo ngo itelwa u vha kanganyisa, lune arali vha tshi humbula u nga vha divha phindulo yone, zwi nga vha zwo tou ralo. Arali vha sa divhi phindulo, vha ambe ngaralo.

- 151. Kha ri ri khonani thanu dzo fhiwa mpho ya R1,000. Arali dzikhonani dzi tshi nga tea u kovhana tshelede u lingana naa muñwe na muñwe wavho u ɔo wana vhugai? (Kha vha vhale mbudziso hafhu arali vha humbelwa)**

| | |
|--|---|
| Kha vha rekhode phindulo nga dzimbalo: | |
| (A thi divhi) | 8 |
| (O hana) | 9 |
| (<i>Phindulo dzi sa tei</i>) | 7 |

- 152. Zwino kha vha zwi dzhie u nga vhaɔhanga avha vha nga tea u lindela ñwaha u tshi fhela uri vha kovhekane R1,000. Nga murahu ha ñwaha vha ɔo kona u renga: (kha vha vhalele nɔha)**

| | |
|---|---|
| Zwizhi nga mukovhe wavho wa tshelede u fhira zwine vha nga zwi renga namusi | 1 |
| Zwi linganaho | 2 |
| Kana, zwiɔuku kha zwine vha nga renga namusi | 3 |
| (<i>Zwi bva kha u gonya ha mitengo</i>) | 4 |
| (<i>Zwi bva kha lushaka lwa zwithu zwine vha khou ɔɔa u zwi renga</i>) | 5 |
| (A thi divhi) | 8 |
| (O hana) | 9 |
| (<i>Phindulo dzi sa tei</i>) | 7 |

- 153. Vha hadzima khonani R25 jinwe divha a vha ñea R25 murahu kha divha ji tevhelaho. O badela nyingapfuma ya vhugai kha tshikolodo? You lend R25 to a friend one evening and he gives you R25 back the next day. How much interest has he paid on this loan? (Kha vha vhale mbudziso hafhu arali vha humbelwa)**

Kha vha rekhode phindulo nga dzimbalo - - -

| | | | |
|---|--|--|--|
| R | | | |
|---|--|--|--|

| | |
|--------------------------------|-----|
| (A thi divhi) | 998 |
| (O hana) | 999 |
| (<i>Phindulo dzi sa tei</i>) | 997 |

- 154. Kha ri ri vha vhea R100 kha akhauntu ya u vhulungela na nyingapfuma yo kwhaɔhisedzwaho ya 2% nga ñwaha. Vha si tsha ita mbadelo dziñwe kha akhauntu iyi vha sa dzhiululi na peni. Naa hu ɔo vha hu na vhugai akhauntuni magumoni a ñwaha wa u thoma, musi nyingapfuma yo no dzhena? (Kha vha vhale mbudziso hafhu arali vha humbelwa)**

Kha vha rekhode phindulo nga dzimbalo - - -

| | | | |
|---|--|--|--|
| R | | | |
|---|--|--|--|

| | |
|--------------------------------|-----|
| (A thi divhi) | 998 |
| (O hana) | 999 |
| (<i>Phindulo dzi sa tei</i>) | 997 |

- 155. Hu ɔo vha ho no vha na vhugai musi hu tshi fhela ñwaha wa vhuɔanu? I ɔo vha yo no: (Kha vhalele nɔha)**

| | |
|--|---|
| U fhira R110 | 1 |
| R110 | 2 |
| Nga fhasi ha R110 | 3 |
| Kana a zwo ngo leluwa u amba vha na zwidodombedzwa zwo ñewaho fhedzi | 4 |
| (A thi divhi) | 8 |
| (O hana) | 9 |
| (<i>Phindulo dzi sa tei</i>) | 7 |

Ndi tama u ðivha arali vha tshi humbula u nga zwi tatemende zwi tevhelaho ndi zwone kana a si zwone: (kha vha vhalele nṯha)

| | Ndi zwone | A si zwone | (A thi ðivhi) | (Vho hana) |
|---|-----------|------------|---------------|------------|
| 156. Arali muṅwe muthu a vha ṅea tshikhala tsha tsha u ita tshelede nnzhi hu na khonadzeo ya uri vha ḡo lozwa tshelede nnzhi. | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 157. Inifujesheni zwi amba uri mitengo ya zwithu i gonya u ṯavhanya | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 158. A zwo ngo anzela uri vha ḡo lozwa tshelede yavho arali vha i vhulunga fhethu hu fhiraho huthihi. | 1 | 2 | 8 | 9 |

159. Ndi tshifho kha zwi tevhelaho tshine tsha ṯalutshedza nyimele yavho ya zwa mushumo khwine?

MUVHUDZISI: KHA VHA VHALELE NṯHA: kha vha ime vha swaye tsha u thoma tsho teaho

| | |
|--|----|
| Ndi muḡitholi lwa dziawara dza 30 kana u fhira nga vhege | 1 |
| Ndi muḡitholi lwa diawara dzi re nga fhasi ha 30 nga vhege | 2 |
| Ndi shuma awara dza 30 kana u fhira nga vhege | 3 |
| Ndi shuma awara dza nga fhasi ha 30 nga vhege | 4 |
| Ndi khou ṯoḡa mushumo | 5 |
| Ndi mufaramuṯa | 6 |
| A thi koni u shuma nga ṅwambo wa vhulwadze | 7 |
| Ndo notha | 8 |
| Ndi mutshudeni | 9 |
| A thi shumi nahone a thi khou ṯoḡa mushumo | 10 |
| Mugudiswa | 11 |
| Zwiṅwe | 12 |
| (A thi ðivhi) | 13 |
| (O hana) | 14 |

Vhathu vha wana mbuelo kha zwiko zwinzhi zwo fhambanaho. Zwi nga katela miholo, magavhelo, dziphentsheni kana mbadelo dza u unḡa vhana.

160. Musi vho sedza zwoṯhe zwiko zwa mbuelo zwi ḡaho muṯani wavho ṅwedzi muṅwe na muṅwe, ndi ifhio khethekanyo ine mbuelo ya muṯa wavho ya wela khayoy?

| | |
|---|---|
| Mbuelo ya fhasi (u swika kha 75% ya tshikati tsha mbuelo ya miṯa) | 1 |
| Mbuelo ya vhukati] | 2 |
| Mbuelo ya nṯha (u fhira 125% ya tshikati tsha mbuelo ya miṯa)] | 3 |
| (A thi ðivhi) | 4 |
| (O hana) | 8 |

161. Ndi tshifhio kha zwi tevhelaho tshine tsha ṯalutshedza uri ndi lungana kana uri mbuelo yavho i fhulufhedzea zwi ngafhani? [Kha vha shumise maipfi a re zwidangani arali hu na muṅwe ane a nga vha a tshi khou ḡisa mbuelo]: (Kha vha vhalele nṯha)

MUVHUDZISI: KHA VHA VHALELE NṯHA a-d: kha vha swaye zwoṯhe zwo teaho:

| | |
|---|---|
| a. Mbuelo yanga [yashu] i fhambana nga vhege nga vhege, ṅwedzi nga ṅwedzi, kana khalaṅwaha nga khalaṅwaha | 1 |
| b. Tshiṅwe tshifhinga a thi [ri] wani muholo wanga [washu] nga tshifhinga | 2 |
| c. Tshiṅwe tshifhinga a thi [ri] wani tshelede na luthihi | 3 |
| d. Mbuelo yanga [yashu] i ḡa nga misi nahone i a ðivhea | 4 |
| e. A thi ðivhi | 5 |
| f. O hana | 8 |

U DAHA NA VHUḌIFARI HA FOLA

Naa vha a shumisa kana vho no vhuya vha shumisa tshiḱwe tsha zwibveledzwa zwa fola zwi tevhelaho?

| | Ḍuvha ḱiḱwe na ḱiḱwe | Maḱwe maḱuvh a | Ndo litsha nga fhasi ha miḱwedzi ya 6 yo fhiraho | Ndo litsha miḱwedzi i fhiraho 6 yo fhiraho | A thi athu na luthihi |
|---|----------------------------|----------------------|---|---|-----------------------------|
| 162. Segerete yo magiwaho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 163. Segerete ya u ḱipombela (Zolo) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164. <i>Hubbly</i> kana <i>hookah</i> kana bibi ya maḱi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 165. Sigara kana bibi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 166. Segerete tsha eḱeḱironiki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 167. Tshinefu tsha u fembedza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 168. Tshinefu tsha u guma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ARALI PHINDULO HU URI A VHA ATHU SHUMISA TSHINEFU NGENO VHO NO SHUMISA TSHIḱWE TSHA ZWIBVELEDZWA ZWA FOLA, KHA VHA PFUKE, VHA YA KHA MBUDZISO 171

ARALI PHINDULO HU URI A VHA ATHU U SHUMISA NA TSHITHIHI TSHIBVELEDZWA TSHA FOLA KHA MUTEVHE U RE AFHO NḱHA, KHA VHA PFUKE, VHA YA KHA MBUDZISO 181

FOLA ḱI SA DUBI MUTSI (TSHINEFU TSHA U FEMBEDZA KANA TSHA U GUMA)

169. Musi zwo ḱangana, ndi tshifhinga tshi ngafhani tshe vha shumisa kana tshe vha vha vha tshi khou daha tshinefu?

Miḱwaha.....

A thi tsha humbula/a thi na vhuḱanzi.....98

A hu na tsho teaho, a thi athu daha tshinefu.....99 → Kha vha pfukele kha mbudziso 171

170. Kha maḱuvha ane vha daha tshinefu/e vha vha vha tshi daha tshinefu, ndi lungana nga ḱuvha he vha vha vha tshi tshi daha?

Zwifhinga nga ḱuvha.....

Arali hu si na, kha vha rekhode '00'

DZISEGERETE, DZIBIBI NA DZISIGARA

ARALI MUFHINDULI A SA ATHU DAHA NA TSHITHIHI TSHA ZWIBVELEDZWA ZWA FOLA U YA NGA MBUDZISO 162-168, KHA VHA PFUKE, VHA YE KHA MBUDZISO 181. VHO NO DAHAHO VHA NGA BVELA PHANḌA NA DZIMBUDZISO

171. Musi zwo fhelela, ndi tshifhinga tshi ngafhani tshe vha vha vha tshi khou daha misi yoḱhe?

Miḱwaha.....

A thi tsha humbula/a thi na vhuḱanzi.....98

A hu na tsho teaho, a thi athu daha tshinefu.....99 → Kha vha pfukele kha mbudziso 181

172. Kha maḍuvha e vha daha ngao, nga u angaredza, vho vha vha tshi daha segereṭe nngana, hu tshi katelwa na dzo tou pombiwaho, nga ḍuvha?

Dzisegereṭe nga ḍuvha

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Arali hu si na, kha vha rekhode '00'

173. Zwa zwino, ndi lushaka lufhio lwa segereṭe lune vha lu daha?

| | |
|------------------------------------|---|
| Segereṭe i si na vhuhali | 1 |
| Segereṭe ya vhuhali ho ḍowealeaho | 2 |
| Segereṭe ya muthetshelo wa Menthol | 3 |
| Segereṭe inwe na inwe | 4 |
| (A thi ḍivhi) | 8 |

174. Naa vha humbula u nga tshinwe na tshinwe tsha zwi tevhelaho tsho vha tsha ndeme zwi ngafhani kha tsheo yavho ya u daha lushaka lwa fola lune vha khou daha lwone zwino?

| zwo vha zwa ndeme hani | Zwa ndeme nga maandā | Zwa ndeme | Vhukati ha u vha zwa ndeme na u sa vha zwa ndeme | A si zwa ndeme | A si zwa ndeme na luthihi | (A thin a khetho) |
|---|----------------------|-----------|--|----------------|---------------------------|-------------------|
| a. Muthetshelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| b. Nga ndila ine ja fusha ngaho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| c. Mutengo wa segereṭe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| d. Muthetshelo kana vhuhali ha segereṭe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| e. A ji tou vha jivhi nga maandā kha mutakalo wavho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| f. Mbonalo ya tshiputeli kana segereṭe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

175. Musi vha tshi ḍirengela segereṭe, kanzhi vha renga nga dzikhathuni, phakete kana nga segereṭe nga nthihi nga nthihi?

| | |
|-----------------------|---|
| Khathuni | 1 |
| Phakete | 2 |
| Nga nthihi nga nthihi | 3 |
| (A thi ḍivhi) | 8 |
| (Vho hana) | 9 |

176. Kha maḍuvha a 30 o fhiraho, naa vho shumisa tshithihi tsha zwibveledzwa zwi tevhelaho musu vha fhethu hune vha nga si kone u daha segereṭe?

| | | |
|---|---|---|
| a | Tshinefu | 1 |
| b | Tshinusi (fola jo putelwaho u fana na maṭari a tie) | 2 |
| c | Segereṭe ya eJekitironiki | 3 |

U LITSHA U DAHA

177. Ndi khou pulana u litsha u daha...

| | |
|---|---|
| Henefha kha nwedzi u ḍaho | 1 |
| Kha minwedzi ya 6 i ḍaho | 2 |
| Tshinwe tshifhinga tshi ḍaho, nga murahu ha minwedzi ya 6 | 3 |
| A thi khou pulana u litsha | 4 |
| Ndo no litsha tshoṭhe u daha | 5 |
| (A thi ḍivhi/a thi na khetho) | 8 |

178. Arali vha lingedza u litsha, vha vhona u nga khonadzeo ndi nngafhani ya uri vha kone u litsha u daha? Khonadzeo. . .

| | |
|---|--------|
| Ndi khulwane, | 1 |
| I hone sa zwezwo, | 2 |
| A i ho, | 3 |
| A i ho na luthihi? | 4 |
| Ndo no litsha tshoṭhe u daha (A thi ḡivhi/a thi na khetho) | 5 8 |

179. Kha miṅwedzi ya 12 yo fhiraho musi vha tshi lingedza u litsha, vho vhuya vha wana thuso huṅwe fhethu?

| | |
|--|----|
| Ee | 1 |
| Hai | 2 |
| (Vho hana u fhindula) | 7 |
| (A thi ḡivhi) | 8 |
| Ndo vha ndi sa vhoṅi ndi tshi ṭoḡa thuso | 9 |
| A thongo lingedza u litsha kha miṅwedzi ya 12 yo fhiraho | 98 |

180. Kha miṅwedzi ya 12 yo fhiraho, naa dokotela, muongi/mushumi wa zwa mutakalo kana dokotela wa mano o vha eletshedza u litsha u daha?

MUVHUDZISI: KHA VHA TINGELEDZE NOMBORO NTHIHI FHEDZI

| | |
|----------------------------------|---|
| Dokotela | 1 |
| Muongi/Mushumi wa zwa mutakalo | 2 |
| Dokotela wa mano | 3 |
| Dokotela na muongi | 4 |
| Dokotela wa mano na muongi | 5 |
| Dokotela wa vhulwadze na wa mano | 6 |
| Vhoṭhe vha re afho nṭha | 7 |
| Na muthihi kha vha re afho nṭha | 8 |

U ya nga kuhumbulele kwavho, ndi nngafhani khonadzeo ya uri u daha segereṭe zwi vhangha.....

| | A i ho | I hone sa zwezwo | Khonadzeo khulwane | (A thi ḡivhi) |
|--|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 181. U oma miraḡo (govho ḡa malofha vhuluvhini) | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 182. U shaya dzangalelo ḡa zwa vhudzekani ha munna | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 183. Khensa ya mafhafhu | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 184. Lufhiha | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 185. HIV/AIDS | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 186. Vhulwadze ha marinini | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 187. Khensa ya mulomo | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 188. Mutsiko | 1 | 2 | 3 | 9 |

U ya nga muhumbulo wavho, naa tshinwe tsha zwibveledzwa zwi tevhelaho tshi vhang mutshinyalo muṭuku, mutshinyalo munzhi, kana mutshinyalo u linganaho na wa u daha segereṭe yo ḍoweleaho?

| | Muṭuku | Munzhi | U linganaho | Vho hana | A thi ḍivhi |
|--|--------|--------|-------------|----------|-------------|
| 189. U daha fola nga hookah kana bibi ya maḍi? | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 190. Fola Ji sa dubi vhutsi sa tshinefu kana fola Ja u ṭafuniwa? | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 191. Segereṭe i si na vuhali? | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 192. Menthol cigareṭes? | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 193. Segereṭe ya u tou ḍipombela? | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 194. Segereṭe ya eḷekitironiki | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |

U HAMBELA FOLA

Ndi tshifhio kha zwi tevhelaho tshine tsha ṭalutshedza khwine u daha mushumoni, hayani kana goloini yavho?

| | U daha zwo tendelwa hoṭhe | Nga u angaredza u daha a ho ngo tendelwa nga nṅa ha fhethu hu si gathi | U daha a zwo ngo tendelwa na luthihi | (Vho hana u fhindula) |
|----------------|---------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| 195. Mushumoni | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 196. Hayani | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 197. Goloini | 1 | 2 | 3 | 8 |

Kha maḍuvha a 30 o fhiraho, hu nga vha hu maḍuvha mangana hune vha nga ri muṅwe muthu o dahela tsini na vhone (hu si na tshi thivhelaho, ndi uri, mutsi wo swika kha vhone)?

| | Na luthihi | Maḍuvha a 1-6 | Maḍuvha a 7-10 | Maḍuvha a 11-15 | Maḍuvha a 16-20 | Maḍuvha a fhiraho 20 | Vho hana u fhindula |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 198. Hayani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 199. Mushumoni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 200. Khefina, vhengeleni Ja u Jela | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 201. Tshipotoni, barani kana kijabani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |

Naa ndi zwa ndeme u zwi ngafhani kha vhone uri vha vhe na vhupo vhu sa dahelwi lwa 100% (fhethu hu sa dahelwi) fhethu hu tevhelaho? Ndi...

| | Zwa ndeme nga maanḍa | Zwa ndeme sa zwezwo | A si zwa ndeme nga maanḍa | A si zwa ndeme na luthihi | (A thi ḍivhi) | (Vho hana) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| 202. Hayani | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 203. Mushumoni | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 204. Vhuongeloni | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 205. Khefina, vhengeleni Ja u Jela | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 206. Tshipotoni, barani kana kijabani | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |

207. Vha hambula u nga u hambela mutsi u bva kha segereṭe ya vhaṅwe zwi

| | |
|---|---|
| tshinyadza nga maanḡa kha mutakalo wa muthu | 1 |
| Khombo sa zwezwo kha mutakalo wa muthu | 2 |
| A zwi khombo nga maanḡa kha mutakalo wa muthu | 3 |
| A zwi khombo na luthihi kha mutakalo wa muthu | 4 |
| (A thi ḡivhi) | 8 |
| (Vho hana) | 9 |

ZWIPUTELI ZWA ZWIBVELEDZWA ZWA FOLA

Afha fhasi ndi vhuṅwe ha vhubfiwa ha vhatu ho itiwaho nga ha ḡebuḡu dzi tsivhudzaho kha zwiputeli zwa zwibveledzwa zwa fola na zwiḡaniwaho zwa kha dzikhaunthara. Vha tendelana kana u hanedzana zwi ngafhani nazwo? [*Garaḡa ḡa u sumbedza 1*]

| | Ndi tendelana nazwo tshoḡṡhe | Ndi tendelana nazwo | Vhukati ha u tendelana na u hanedzana | A thi tendelani nazwo | A thi tendelani nazwo tshoḡṡhe | (A thi ḡivhi) |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 208. Tsivhudzo dza mutakalo dza zwino dzo ṅwalwaho a dzi kongi u pfesesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 209. Musi vhadahi vha tshi ḡoḡa segereṭe, tsivhudzo dzo ṅwalwaho a dzi vha thivheli u daha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 210. Tsivhudzo dzo ṅwalwaho dzo tea vhatu vho funzeaho fhedzi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 211. U dzhenisa na zwifanyiso kha tsivhudzo dzo ṅwalwaho zwi ḡo ita uri vhadahi vha hambule nga ha u litsha u daha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 212. U sumbedza zwiputeli zwa segereṭe mavhengeleni ndi ṅḡila ya khunguwedzo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

213. Kha miṅwedzi ya 12 yo fhiraho, naa vho lingedza u lidzela luḡingo lwa u litsha lwo bulwaho kha tshiputeli tsha segereṭe?

| | |
|---|----|
| Hai, a thi dahi | 00 |
| Hai, a thi na luḡingo | 01 |
| Hai, zwi a ḡura u lidza luḡingo | 02 |
| Hai, a thi na dzangalelo | 03 |
| Hai, a thi ḡoḡi mafhungo nga vhuḡalo | 04 |
| Hai, a thi vhoni vha tshi nga kona u thusa | 05 |
| Hai, a thi ḡoḡi u litsha u daha | 06 |
| Ee, ndo lidza fhedzi a zwi thusi | 07 |
| Ee, ndo lingedza fhedzi a tho ngo kona u dzheni | 08 |
| Ee, ndo lidza nahone zwo thusa | 09 |
| (A thi athu pfa nga luḡingo lwa u litsha) | 10 |

MUTAKALO WA MULOMO na nga u ANGAREDZA

214. Naa vha nga pima hani tshiimo tsha mutakalo wa mulomo wavho?

| | |
|--|---|
| Wavhuḁi nga maanḁa | 1 |
| Wavhuḁi | 2 |
| Vhukati ha u sa vha wavhuḁi na u vha wavhuḁi | 3 |
| A si wavhuḁi | 4 |
| A si wa vhuḁitshoṱhe | 5 |
| (A thi ḁivhi/a thi na khetho) | 8 |

215. Ndi ngafhi he vha badelela tshumelo ya mano hone kha miṁwedzi ya 12 yo fhiraho nahone vho badela hani?

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| A tho ngo wana tshumelo ya mano kha miṁwedzi ya 12 yo fhiraho | 1 | kha vha pfukele kha mbudziso 217 |
| Ndo ya kijiniki/vhuongeloni ha muvhuso | 2 | |
| Ndo ya kijiniki ya phuraivete ya mano ndo fara kheshe | 3 | |
| Ndo ya kijiniki ya phuraivete ya mano nga thikhedzo ya zwa mishonga | 4 | |
| (A thi ḁivhi/a thi na khetho) | 8 | |

216. Arali vha songo fushea nga tshumelo dza mano, ndi ngani?

| | |
|--|----|
| Ndo fushea nga maanḁa | 1 |
| Ndo lindela tshifhinga tshilapfu | 2 |
| Vhashumi vha hone vho vha si na vhuthu | 3 |
| Zwi a ḁura/a zwi tei tshelede ye nda badela | 4 |
| A si nne we nda dzhia tsheo ya u ongiwa | 5 |
| Zwo vha zwi tshi vhavha nga maanḁa | 6 |
| Na tshithihi kha zwi re afho nntha (zwiṁwe zwiitisi) | 7 |
| (A thi ḁivhi/a thi na khetho) | 98 |

217. Naa vho vhuḁziwa nga muṁwe wa tshumelo ya mutakalo (dokotela kana muongi) uri vha na zwi tevhelaho:

MUVHUDZISI: HU TENDELWA PHINDULO NNZHI – KHA VHA TINGELEDZE ZWO TEAHO

| | | |
|---|---|---|
| a | Mutsiko (Mutsiko muhulu wa malofha) | 1 |
| b | Lufhiha | 2 |
| c | Vhulwadze ha swigiri kana swigiri malofhani | 3 |
| f | Na tshithihi kha zwi re afho nntha | 4 |
| g | (A thi ḁivhi/a thi na khetho) | 8 |

TSHUMISO YA ZWIKAMBI

218. Kha miṁwedzi ya 12 yo fhiraho, ndi lungana he vha nwa luthihi?

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| Maḁuvha a 5 kana u fhira nga vhege | 1 | Kha vha pfukele kha mbudziso 220 |
| Maḁuvha a 1-4 nga vhege | 2 | |
| Maḁuvha a 1-3 nga ṁwedzi | 3 | |
| Nga fhasi ha luthihi nga ṁwedzi | 4 | |
| A thi nwi zwikambi/halwa zwa zwino | 5 | |
| A thi athu nwa tshikambi | 8 | |

219. Musi vho sedza u nwa havho, naa vho no țangana tshenzhemo dzi tevhelaho?

| | Ee | Hai |
|--|----|-----|
| a Naa vho no țisola nga u nwa havho? | 1 | 2 |
| b Naa vho no vhuaya vha humbula uri vha tea u fhungudza u nwa? | 1 | 2 |
| c Naa vho no vhuaya vha fheliswa mbilu nga u sasaladziwa kha u nwa havho? | 1 | 2 |
| d Naa vho no vhuaya vha nwa nga matsheloni u itela u bvisa babalasi (u vula mațo)? | 1 | 2 |

U VOUTA

220. Naa vho voutela țihoro țifhio kha dzikhetho dza lushaka dzo fhiraho, dze dza farwa nga 2009?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA NȚHA DZIKHETHO. KHA VHA TINGELEDZE KHETHO NTHIHI FHEDZI

| | |
|---|----|
| African Christian Democratic Party (ACDP) | 01 |
| African National Congress (ANC) | 02 |
| Azanian People's Organisation (AZAPO) | 03 |
| Democratic Party / Alliance (DA/DP) | 04 |
| Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+) | 05 |
| Independent Democrats (ID) | 06 |
| Inkatha Freedom Party (IFP) | 07 |
| Minority Front (MF) | 08 |
| Pan-Africanist Congress (PAC) | 09 |
| United Christian Democratic Party (UCDP) | 10 |
| United Democratic Movement (UDM) | 11 |
| Congress of the People (COPE) | 12 |
| Liņwe (kha vha bule) | 13 |
| A tho ngo vouta | 14 |
| A thi na vhuțanzi | 15 |
| (O hana u fhindula) | 97 |
| (A thi țivhi) | 98 |

221. Arali ho vha hu tshi nga vha na dzikhetho dza lushaka matshelo, vho vha vha tshi nga voutela țihoro țifhio?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA NȚHA DZIKHETHO. KHA VHA TINGELEDZE KHETHO NTHIHI FHEDZI.

| | | |
|---|----|--|
| African Christian Democratic Party (ACDP) | 01 | Kha vha pfukhele kha mbudziso 223 |
| African National Congress (ANC) | 02 | |
| Azanian People's Organisation (AZAPO) | 03 | |
| Democratic Party / Alliance (DA/DP) | 04 | |
| Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+) | 05 | |
| Independent Democrats (ID) | 06 | |
| Inkatha Freedom Party (IFP) | 07 | |
| Minority Front (MF) | 08 | |
| Pan-Africanist Congress (PAC) | 09 | |
| United Christian Democratic Party (UCDP) | 10 | |
| United Democratic Movement (UDM) | 11 | |
| Congress of the People (COPE) | 12 | |
| Liņwe (kha vha bule) | 13 | |
| A thi nga vouti | 14 | Kha vha vhudzise mbudziso 222 |
| A thi na vhuțanzi | 15 | Kha vha pfukhele kha mbudziso 223 |
| (O hana u fhindula) | 97 | |
| (A thi țivhi) | 98 | |

222. Arali phindulo hu 14 kha mbudziso 221: Ndi tshifhio tshiitisi tshi hulwane tshine tsha itisa uri vha humbule uri vha nga si voute arali ha vha na dzikhetho dza lushaka matsheho?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA NTHA DZIKHETHO. KHA VHA TINGELEDZE KHETHO NTHIHI FHEDZI

| | |
|--|----|
| Ndi tshee mutuku | 01 |
| A thi na dzangalelo | 02 |
| A tho ngo diinwalisa | 03 |
| A thi takeleli polotiki | 04 |
| Hu todea vhudidini vhunzhi | 05 |
| Tshitiitshi tsha u voutela tshi kulesa | 06 |
| Nyofho dza mishushedzo kana dzikhakhathi | 07 |
| Ndi jihoro lithihi fhedzi line ja nga wina | 08 |
| Zwiitisi zwa mutakalo/vhulwadze | 09 |
| A thi na bugu ya ID | 10 |
| Zwiinwe (kha vha bule) | 11 |

223. Ndi jihoro lithihi line vha dipfa vha tsinisa na jo?

MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA NTHA DZIKHETHO. KHA VHA TINGELEDZE KHETHO NTHIHI FHEDZI.

| | | |
|---|----|--|
| African Christian Democratic Party (ACDP) | 01 | Kha vha vhudzise mbudziso 224 |
| African National Congress (ANC) | 02 | |
| Azanian People's Organisation (AZAPO) | 03 | |
| Democratic Party / Alliance (DA/DP) | 04 | |
| Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+) | 05 | |
| Independent Democrats (ID) | 06 | |
| Inkatha Freedom Party (IFP) | 07 | |
| Minority Front (MF) | 08 | |
| Pan-Africanist Congress (PAC) | 09 | |
| South African Communist Party (SACP) | 10 | |
| United Christian Democratic Party (UCDP) | 11 | |
| United Democratic Movement (UDM) | 12 | |
| Congress of the People (COPE) | 13 | |
| Linwe (kha vha bule) | 14 | |
| A thi na jihoro | 15 | Kha vha pfukhele kha mbudziso 225 |
| A thi nga vouti | 16 | |
| A thi na vhuṭanzi | 17 | |
| (O hana u fhindula) | 97 | |
| (A thi divhi) | 98 | |

224. Naa vha dipfa vha tsini zwi ngafhani na jihoro iji?

| | |
|---------------------------------|---|
| Tsini nga maanda | 1 |
| Tsinisa | 2 |
| A thi ho tsini na jo | 3 |
| A thi ho tsini na jo na luthihi | 4 |
| (A thi divhi) | 8 |

ZWIṬALULI ZWA MUFHINDULI

225. Mbeu ya mufhinduli [kha vha kope kha siaṭari ja vhukwamani]

| | |
|---------|---|
| Munna | 1 |
| Musadzi | 2 |

226. Murafho wa mufhinduli [kha vha kope kha siaṭari ja vhukwamani]

| | |
|----------------|---|
| Murema | 1 |
| Mukhajadi | 2 |
| Muindia/Muasia | 3 |
| Mutshena | 4 |
| Zwiṅwe | 5 |

227. Vhukale ha mufhinduli nga miṅwaha yo fhelelaho [kha vha kope kha siaṭari ja vhukwamani]

Miṅwaha ya
(A thi ḡivhi) = 997

228. Naa vha na mufarisi nahone arali zwo ralo, vha dzula muṭani muthihi nae?

| | |
|--|---|
| Ee, ndi na mufarisi nahone ri dzula muṭani muthihi | 1 |
| Ee, ndi na mufarisi fhedzi a ri dzuli muṭani muthihi | 2 |
| A thi na mufarisi | 3 |
| (Vho hana) | 7 |

229. Tshiimo tshavho tsha nzeo ndi tshifhio?

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ro vhingana (tshirema fhedzi) | 1 |
| Ro vhingana (lwa mulayo fhedzi) | 2 |
| Ro vhingana (tshirema na lwa mulayo) | 3 |
| Ro fhambana | 4 |
| Ro ṭalana | 5 |
| Ntsiwa/Tshilikadzi | 6 |
| A thi athu mala/malwa | 7 |
| (O hana u fhindula) | 8 |
| (A thi ḡivhi) | 9 |

230. Ndi maimo afhio a nṅhesa a pfuzo e vha a swikelela?

| | |
|---|----|
| A tho ngo dzhena tshikoloni | 00 |
| Gireidi 0 | 01 |
| Murole wa A/Gireidi 1 | 02 |
| Murole wa B/Gireidi 2 | 03 |
| Gireidi 3/ Murole 1 | 04 |
| Gireidi 4/ Murole 2 | 05 |
| Gireidi 5/ Murole 3 | 06 |
| Gireidi 6/ Murole 4 | 07 |
| Gireidi 7/ Murole 5 | 08 |
| Gireidi 8/ Murole 6/Fomo 1 | 09 |
| Gireidi 9/ Murole 7/ Fomo 2 | 10 |
| Gireidi 10/Standard 8/ Fomo 3 | 11 |
| Gireidi 11/ Murole 9/ Fomo 4 | 12 |
| Gireidi 12/ Murole 10/ Fomo 5/Maṭiriki | 13 |
| Ṭhanziela ya Thekenika ja ya Lushaka I | 14 |
| Ṭhanziela ya Thekenika ja ya Lushaka II | 15 |
| Ṭhanziela ya Thekenika ja ya Lushaka III | 16 |
| Dipuḷoma/Ṭhanziela ndi si na Gireidi 12/Murole 10 | 17 |
| Dipuḷoma/ Ṭhanziela ndi na Gireidi 12/Murole 10 | 18 |
| Digirii | 19 |
| Digirii kana dipuḷoma ya nṅṅha | 20 |
| Zwiṅwe, kha vha gule | 21 |
| (A thi ḡivhi) | 98 |

231. Naa vho fhedza miñwaha mingana vhe kha zwa pfunzo tshifhinga tsho ḡalaho?

MUVHUDZISI: KHA VHA KATELE TSHIKOLO TSHA PHURAIMARI NA TSHA SEKONDARI, YUNIVESITHI NA DZIÑWE PFUNZO DZA NḤHA HA DZA SEKONDARI, NA VHUGUDISI HA TSHIFHINGA TSHO ḡALAHO, FHEDZI VHA SONGO KATELA MIÑWAHA YO DOVHOLOLWAHO . ARAKI MUFHINDULI E KHA ZWA PFUNZO ZWA ZWINO, KHA VHA VHALE MIÑWAHA YO NO FHELAHO U SWIKA ZWINO.

miñwaha ya

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

 (a tho ngo dzhena tshikolo tsha fomaḡa) = 00
 (A thi ḡivhi) = 98

232. Naa vha mudzulapo wa Afrika Tshipembe?

| | |
|---------------|---|
| Ee | 1 |
| Hai | 2 |
| (A thi ḡivhi) | 8 |

233. Ndi luambo lufhio lune vha lu ambesa hayani?

| | |
|---------------------------|----|
| Tshisuthu | 01 |
| Tshitswana | 02 |
| Tshibeli | 03 |
| Tshiswati | 04 |
| Tshindevhele | 05 |
| Tshithosa | 06 |
| Tshizulu | 07 |
| Tshitsonga | 08 |
| Tshivenda/Tshilemba | 09 |
| Afrikaans | 10 |
| English | 11 |
| Luñwe luambo lwa tshirema | 12 |
| Luambo lwa Yuropa | 13 |
| Luambo lwa Tshiindia | 14 |
| Luñwe (kha vha bule) | 15 |

234. Naa vha khou shumela malamba zwa zwino, vho vhuya vha shumela malamba tshifhingani tsho fhiraho, kana a vha athu shumela muholo?

| | |
|---|----|
| Ndi khou shumela muholo zwa zwino | 01 |
| A thi khou shumela muholo sa zwino fhedzi ndo no shumela muholo tshifhinga tsho fhiraho | 02 |
| A thi a thu shumela muholo | 03 |
| A hu na phindulo | 08 |

Kha vha vhudzise 235
 Kha vha pfukele kha mbudziso 236
 Kha vha pfukele kha mbudziso 245

235. Ndi awara nngana, nga u angaredza, hune vha shumela muholo kha vhege yo ḡowealeho, hu tshi katelwa na tshifhinga tsho engedzwaho?

Dziawara dza

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | |
|------------------------------|----|
| Dziawara dza 96 kana u fhira | 96 |
| (A thi ḡivhi) | 98 |

236. Naa vha mutholiwa/vho vha vhe mutholiwa, muḡitholi kana vha shuma kha bindu ḡa muḡa wavho? (Kha vha sedze mushumodendele wavho)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Vha mushumi | 1 |
| Vha muḡitholi a si na vhashumi | 2 |
| Vha muḡitholi a re na vhashumi | 3 |
| Vha khou shumela bindu ḡa muḡa wavho | 4 |
| (A hu na phindulo) | 9 |
| (A thi athu u shuma) | 0 |

Kha vha pfukele kha mbudziso 238
 Kha vha pfukele kha mbudziso 238
 Kha vha pfukele kha mbudziso 238

237. Vha na/vho vha vha na vhashumi vha ngana, vha sa kateli na vhone vhone?

vhashumi vha

| | |
|--------------------------------|------|
| vhashumi vha 9995 kana u fhira | 9995 |
| (A hu na phindulo) | 9999 |
| (A hu na zwi teaho) | 0000 |

238. Naa vha lavhelesa/vho vha vha tshi lavhelesa vhañwe vhashumi?

MUVHUDZISI: ARALI VHA SA SHUMI, KHA VHA VHUDZISE NGA HA MUSHUMO UNE HA SI VHE KALE VHO BVA KHAWO

| | |
|---|---|
| Ee | 1 |
| Hai | 2 |
| (A thi divhi) | 8 |
| (A hu na phindulo) | 9 |
| (A hu na tshi teaho – a thi athu shuma) | 0 |

Kha vha pfukele kha mbudziso 240

239. Naa ndi vhashumi vhañwe vha ngana vhone/vhe vha vha vha tshi vha lavhelesa?

vha shumi vha

| | |
|--------------------------------|------|
| vhashumi vha 9995 kana u fhira | 9995 |
| (A hu na phindulo) | 9999 |
| (A hu na zwi teaho) | 0000 |

240. Naa vha shuma/vho vha vha tshi shuma kha dzangano ji shumelaho u bindula kana dzangano ji sa shumeli u bindula?

MUVHUDZISI: KHA VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI. ARALI VHA SA SHUMI, KHA VHA VHUDZISE NGA HA MUSHUMO UNE HA SI VHE KALE VHO BVA KHAWO

| | |
|---|---|
| Dzangano ji shumelaho u bindula | 1 |
| Dzangano ji sa shumeli u bindula | 2 |
| (A thi divhi) | 8 |
| (A hu na phindulo) | 9 |
| (A hu na tshi teaho – a thi athu shuma) | 0 |

241. Naa vha shuma/vho vha vha tshi shumela muvhuso kana mutholi wa phuraivete?

MUVHUDZISI: KHA VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI. ARALI VHA SA SHUMI, KHA VHA VHUDZISE NGA HA MUSHUMO UNE HA SI VHE KALE VHO BVA KHAWO

| | |
|---|---|
| Muvhuso | 1 |
| Mutholi wa phuraivete | 2 |
| (A thi divhi) | 8 |
| (A hu na phindulo) | 9 |
| (A hu na tshi teaho – a thi athu shuma) | 0 |

242. Naa mushumo wavho wa zwino ndi ufho (dzina ja mushumodendele wavho)?

MUVHUDZISI: KHA VHA TINGELEDZE PHINDULO. ARALI VHA SA SHUMI, KHA VHA VHUDZISE NGA HA MUSHUMO UNE HA SI VHE KALE VHO BVA KHAWO

| | |
|--|----|
| | 97 |
| (Vho hana u fhindula) | 97 |
| (A thi divhi, a zwo ngo talutshedzwa zwavhuḡi) | 98 |
| (A hu na tshi teaho – a thi athu shuma) | 99 |

243. Naa ndi nyito dzifho dzine vha dzi ita vhunzhi ha tshifhinga (kha mushumodendele wavho)?

MUVHUDZISI: KHA VHA TINGELEDZE PHINDULO. ARALI VHA SA SHUMI, KHA VHA VHUDZISE NGA HA MUSHUMO UNE HA SI VHE KALE VHO BVA KHAWO

| | |
|--|----|
| | 97 |
| (Vho hana u fhindula) | 97 |
| (A thi divhi, a zwo ngo talutshedzwa zwavhuḡi) | 98 |
| (A hu na tshi teaho – a thi athu shuma) | 99 |

244. Naa feme/dzangano jine vha shuma khaḡo ji ita mini – naa ndi lushaka lufho lwa zwibveledzwa/mushumo u itwaho mushumoni wavho?

MUVHUDZISI: ARALI MUFHINDULI O SHUMELA MUTHOLI A FHIRAHO MUTHIHI, KANA ARALI A TSHI SHUMA A DOVHA HAFHU A VHA MUḡITHOLI, KHA VHA SEDZE KHA MUSHUMODENDELE. ARALI VHO BVA PHENSHENI KANA VHA SA SHUMI ZWA ZWINO, KHA VHA VHUDZISE NGA HA MUSHUMO UNE HA SI VHE KALE VHO BVA KHAWO

| | |
|--|----|
| | 97 |
| (Vho hana u fhindula) | 97 |
| (A thi divhi, a zwo ngo talutshedzwa zwavhuḡi) | 98 |
| (A hu na tshi teaho – a thi athu shuma) | 99 |

245. Naa tshiimo tshavho tsha u tholwa ndi tshifho? (Ndi tshifho kha zwi tevelaḡo tshine tsha talutshedza khwine nyimele yavho ya mushumo ya zwino?)

| | |
|--|----|
| Ndi khou shuma lwa tshifhinga tshilapfu/tshoḡhe | 01 |
| Ndi khou shuma lwa tshifhinganyana | 02 |
| Ndi khou shuma zwa nga fhasi ha tshifhinganyana (mushumo wa tshifhinganyana) | 03 |
| Ndi khou lwala lwa tshifhinganyana | 04 |
| A thi shumi, a thi khou foḡela | 05 |
| A thi shumi, ndi khou foḡela | 06 |
| Ndi muholaphesheni (vhualuwa/u notha) | 07 |
| Ndi khou lwala lwa tshifhinga tshilapfu kana muholefali | 08 |
| Mufaramuḡa, a thi shumi na luthihi, a thi khou ḡoḡa mushumo | 09 |
| Mufaramuḡa, ndi khou ḡoḡa mushumo | 10 |
| Mutshudeni/mugudiswa | 11 |
| Zwiḡwe (kha vha bule) | 12 |

246. Arali vho mala/malwa kana vha na mufarisi, naa vha khou shumela muholo zwa zwino, vho vhuya vha shumela muholo tshifhinga tsho fhiraho kana a vha athu shumela muholo?

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Ndi khou shumela muholo zwa zwino | 1 | Kha vha vhudzise mbudziso 247 |
| Zwa zwino a thi shumeli muholo, kana u shumela muholo tshifhinga tsho fhiraho | 2 | Kha vha pfukele kha mbudziso 248 |
| A vha athu shumela muholo | 3 | Kha vha pfukele kha mbudziso 253 |
| A hu na tshi teaho (A thina mufarisi) | 0 | Kha vha pfukele kha mbudziso 253 |

247. Naa ndi tshikati tsha awara nngana dzine mufarisi wavho a anzela u shuma dzone kha vhege yo gowealeaho, hu tshi katelwa tshifhinga tsho engedzwaho?

Dziawara dza

| | |
|--|----|
| Dziawara dza 96 kana u fhira | 96 |
| (A thi divhi) | 98 |
| (A hu na phindulo) | 99 |
| (A hu na tshi teaho – a thi shumi zwa zwino) | 00 |

248. Naa mufarisi wavho u a shuma, ndi muḏitholi kana u khou shumela bindu ja muḏa wa hawe?

| | |
|--------------------------------------|---|
| Vha mushumi | 1 |
| Vha muḏitholi a si na vhashumi | 2 |
| Vha muḏitholi a re na vhashumi | 3 |
| Vha khou shumela bindu ja muḏa wavho | 4 |
| (A hu na phindulo) | 9 |
| (A thi athu u shuma) | 0 |

249. Naa mufarisi wavho u lavhelesa vhaḥwe vhashumi ngae?

MUVHUDZISI: ARLI VHA SA SHUMI, KHA VHA VHUDZISE NGA HA MUSHUMO UNE HA SI VHE KALE VHO BVA KHAWO

| | |
|---|---|
| Ee | 1 |
| Hai | 2 |
| (A thi divhi) | 8 |
| (A hu na phindulo) | 9 |
| (A hu na tshi teaho – a thi athu shuma) | 0 |

250. Naa mushumo wa mufarisi wavho ndi/wo vha u fhio (dzina ja mushumodendele)?

MUVHUDZISI: KHA VHA N'WALE PHINDULO ARLI VHA SA SHUMI ZWA ZWINO, KHA VHA VHUDZISE NGA HA MUSHUMO UNE HA SI VHE KALE VHO BVA KHAWO

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (Vho hana u fhindula) | | 97 |
| (A thi divhi, a zwo ngo ṭalutshedzwa zwavhuḏi) | | 98 |
| (A hu na tshi teaho – a thi athu shuma) | | 99 |

251. Kha mushumodendele wawe, naa ndi nyito dzifhio dzine a dzi ita/o vha a tshi dzi ita vhunzhi ha tshifhinga (kha mushumodendele)?

MUVHUDZISI: KHA VHA N'WALE PHINDULO ARLI VHA SA SHUMI ZWA ZWINO, KHA VHA VHUDZISE NGA HA MUSHUMO UNE HA SI VHE KALE VHO BVA KHAWO

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (Vho hana u fhindula) | | 97 |
| (A thi divhi, a zwo ngo ṭalutshedzwa zwavhuḏi) | | 98 |
| (A hu na tshi teaho – a thi athu shuma) | | 99 |

252. Naa feme/dzangano line mufarisi wavho vha shuma khalo li ita mini – naa ndi lushaka lufhio lwa zwibvedzwa/mushumo u itwaho mushumoni wavho?

MUVHUDZISI: ARLI MUFARISI WA MUFHINDULI VHO SHUMELA MUTHOLI A FHIRAHO MUTHIHI, KANA ARLI VHA TSHI SHUMA VHA DOVHA HAFHU VHA VHA MUÐITHOLI, KHA VHA SEDZE KHA MUSHUMODENDELE. ARLI VHO BVA PHENSHENI KANA VHA SA SHUMI ZWA ZWINO, KHA VHA VHUDZISE NGA HA MUSHUMO UNE HA SI VHE KALE VHO BVA
KHAWO

| | | |
|--|--|----|
| | | |
| (Vho hana u fhindula) | | 97 |
| (A thi divhi, a zwo ngo talutshedzwa zwavhuḍi) | | 98 |
| (A hu na tshi teaho – a thi athu shuma) | | 99 |

253. Ndi tshifhio kha zwi tevelaho tshine tsha talutshedza khwine nyimele ya mufarisi wavho ya zwino?

| | |
|---|----|
| Vha khou shumela muholo | 01 |
| A vha shumi nahone a vha khou toḍa mushumo | 02 |
| Vha kha zwa pfunzo (mutshudeni/mugudi) | 03 |
| Mugudiswa | 04 |
| Vha khou lwala lwa tshoṭhe kana vuholefhali | 05 |
| Muholaphentsheni/vho notha | 06 |
| Mushumi wa hayani (vha khou thogomela muṭa) | 07 |
| Kha tshumelo ya tshitshavha | 08 |
| Zwiṛwe (kha vha bule) | 09 |

254. Naa vha muraḍo kana vho no vhuya vha vha muraḍo o fhelelaho wa Dzangano la Vhashumi?

| | |
|--|---|
| Ee, ndi muraḍo zwa zwino | 1 |
| Ee, ndo no vhuya nda vha muraḍo, hu si zwino | 2 |
| A thi athu vha muraḍo | 3 |
| (Vho hana) | 7 |

255. Naa vha vhona vha tshi wela kha vhuṛwe vhurereli?

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|
| Ee | 1 | → | Kha vha pfukele kha mbudziso 257 |
| Hai | 2 | | |

256. Arali vha tshiri ee, ndi vhufhio? Kha vha bule tshivhidzo

| | |
|------------------------------------|----|
| Vhukristo (hu sa khethi) | 01 |
| African Evangelical Church | 02 |
| Anglican | 03 |
| Assembles of God | 04 |
| Apostle Twelve | 05 |
| Baptist | 06 |
| Dutch Reformed | 07 |
| Full Gospel Church of God | 08 |
| Faith Mission | 09 |
| Church of God and Saints of Christ | 10 |
| Jehovah's Witness | 11 |
| Lutheran | 12 |
| Methodist | 13 |
| Pentecostal Holiness Church | 14 |
| Roman Catholic | 15 |
| Salvation Army | 16 |
| Seventh Day Adventist | 17 |
| St John's Apostolic | 18 |
| United Congregation Church | 19 |
| Universal Church of God | 20 |
| Nazareth | 21 |
| Zionist Christian Church | 22 |
| Vhukristo vhuñwe-vho | 23 |
| Islam / Muslim | 24 |
| Judaism /Jewish | 25 |
| Hinduism / Hindu | 26 |
| Budhism / Budhist | 27 |
| Zwiñwe (kha vha bule) | 28 |
| (Ho ngo tenda) | 97 |
| (A thi ñivhi) | 98 |
| (A vho ngo fhindula) | 99 |

257. Nga nñani ha zwifhinga zwo khetheaho sa kha dzimbingano, dzimbulungo na dzindovhedzo, ndi lungana lune vha ya kha mishumo kana miřangano i tshimbilelanaho na vhurereli havho?

| | |
|------------------------------------|----|
| Lunzhinyana nga vhege kana u fhira | 01 |
| Luthihi nga vhege | 02 |
| Luvhili kana luraru nga ñwedzi | 03 |
| Luthihi nga ñwedzi | 04 |
| Lunzhinyana nga ñwaha | 05 |
| Luthihi nga ñwaha | 06 |
| Zwi sa swiki luthihi nga ñwedzi | 07 |
| Na luthihi | 08 |
| (Vho hana) | 97 |
| (A thi ñivhi) | 98 |
| (A hu na phindulo) | 99 |

258. Naa vhone kana muñwevho muṭani wavho u wana liñwe ja magavhelo a Vhulondavhathu?

| | |
|---------------------------------|----|
| Mundende/Gavhelo ja vhaaluwa | 1 |
| Gavhelo ja u unḡa vhana | 2 |
| Gavhelo ja vuholefhalo | 3 |
| Gavhelo ja u londola | 4 |
| Gavhelo ja ñwana o ñwanakiswaho | 5 |
| Gavhelo ja ndiliso | 6 |
| Ahuna a wanaho gavhelo muṭani | 9 |
| (Vho hana u fhindula) | 97 |
| (A thi ñivhi) | 98 |

259. Naa vha vhona mutakalo wavho u hani zwa zwino?

| | |
|-----------------------|---|
| U khou fogola tshoṭhe | 1 |
| U khou fogola | 2 |
| U vhukati | 3 |
| Wavhuḡi | 4 |
| Wavhuḡi nga maanḡa | 5 |
| (A thi ñivhi) | 8 |

260. Naa vho fushea zwi ngafhani nga vhutshilo havho nga u angaredza? [Garaṭa ja u sumbedza 2]

| | |
|------------------------------------|---|
| Ndo fushea nga maanḡa | 1 |
| Ndo fushea | 2 |
| Vhukati ha u fushea na u sa fushea | 3 |
| A tho ngo fushea | 4 |
| U sa fushea tshoṭhe | 5 |
| (A thi ñivhi) | 8 |

261. Naa vha nga ri vhone na muṭa wavho ...

| | |
|---------------------------------|---|
| vho pfuma | 1 |
| vha vhuimoni havhuḡi nga maanḡa | 2 |
| vha vhuimoni vhu fushaho | 3 |
| vha khou tshila sa zwezwo | 4 |
| vho siwaneana | 5 |
| vho siwaneana nga maanḡa | 6 |

262. Tshiñwe tshifhinga vhathu vha ñalutshedza sa vha welaho kha kiḡasi/vhuimo ha vhashumi, vhuimo ha vhukati, kana vhuimo ha ñṭha kana ha fhasi. Naa vhone vha nga ri vha wela kha ...?

| | |
|------------------------|---|
| Vhuimo ha fhasi | 1 |
| Vhuimo ha vhashumi | 2 |
| Vhuimo ha vhukati | 3 |
| Vhuimo ha vhukati ñṭha | 4 |
| Vhuimo ha ñṭha | 5 |
| (A thi ñivhi) | 8 |

263. Tshitshavhani tshashu hu na zwigwada zwine zwa nga zwi ñṭha ngeno zwiñwe zwi fhasi. Afho fhasi hu na tshikalo tshi bvaho ñṭha tshi tshi ya fhasi. Naa vhone vha ñivheana ngafhi kha tshikalo?

| | |
|------------|----|
| NṬHA | 10 |
| | 9 |
| | 8 |
| | 7 |
| | 6 |
| | 5 |
| | 4 |
| | 3 |
| | 2 |
| FHASI | 1 |

ZWIṬALULI ZWA MIṬA

264. I Kha vha sumbedze lushaka lwa vhudzulo vhuhulwane ha muṭa?

| | |
|---|----|
| Nnḁu kana tshifhaṭo tsha zwidina kha tshiṭentsi kana bulasi i re thungo | 01 |
| Nnḁu ya sialala/ya mahatsi/tshifhaṭo tsho itwaho nga matheriala a sialala | 02 |
| Fuletse kana aphathimennde kha buḁoko ya dzifuletse | 03 |
| Nnḁu tshidoroḁo/nnḁu dza mutshilinzhi/nnḁu dzo faranaho (simpuḁekisi, dupuḁekisi kana ṭhiripuḁekisi) | 04 |
| Yuniti fhethu ha vhudzulo ha vhaaluwa/vhalala | 05 |
| Nnḁu/fuletse/rumu nga murahu ha nnḁu | 06 |
| Vhudzulo vhu si ha fomaḁa/mushasha nga murahu ha nnḁu | 07 |
| Vhudzulo vhu si ha fomaḁa/mushasha u siho nga murahu ha nnḁu, tsumbo fhethu ha vhudzulo hu si ha fomaḁa kana bulasini | 08 |
| Phera/fuletse ṭhukhu | 09 |
| Kharavani/Dennde | 10 |
| Zwiṁwe, kha vha bule | 11 |

265. Ndi tshiko tshifhio tsha maḁi a u nwa tshi shumiswaho kanzhi muḁini uyu?

MUVHUDZISI: KHA VHA TINGELEDZE NOMBORO NTHIHI FHEDZI

| | |
|---|----|
| Maḁi a bommbi a re nnḁuni a badelwaho nga ṁwedzi | 01 |
| Maḁi a bommbi a re nnḁuni a badelelwaho phanḁa | 02 |
| Maḁi a bommbi dzharatani a badelwaho nga ṁwedzi | 03 |
| Maḁi a bommbi i re dzharatani a badelelwaho phanḁa | 04 |
| Maḁi a bommbi i re dzharatani hu si na mithara | 05 |
| Bommbi ya nnyi na nnyi – i sa badelwi | 06 |
| Bommbi ya nnyi na nnyi – i badelwaho | 07 |
| Mudzulatsini/muhura – a sa badelwi | 08 |
| Muhura – a badelwaho | 09 |
| Maḁi a thannga a ḁiswaho | 10 |
| Maḁi a thannga a ḁiswaho tshiṭentsini/a shumiswaho nga vhoṭhe | 11 |
| Maḁi o tou boriwaho tshiṭentsini | 12 |
| Maḁi o tou boriwaho a siho tshiṭentsini/a shumiswaho nga vhoṭhe | 13 |
| Thannga ḁa maḁi a mvula tshiṭentsini | 14 |
| Mulambo/muedzi u elelaho | 15 |
| Damuni | 16 |
| Maḁi o imaho | 17 |
| Tshisimani | 18 |
| Tshisimani | 19 |
| Zwiṁwe, kha vha bule | 20 |

266. Ndi lushaka lufhio lwa bunga/thoijethe lu re hone muṭani uyu?

MUVHUDZISI: KHA VHA TINGELEDZE NOMBORO NTHIHI FHEDZI

| | |
|--|----|
| Bunga/thoijethe ya u gwedzha yo ṭumanaho na sisiteme ya sozedzhi ya masipala | 01 |
| Thoijethe ya u gwedzha yo ṭumanaho na tshisiku tsha tsini | 02 |
| Thoijethe ya khemikhaḁa | 03 |
| Thoijethe ya dindi i re na phaiphi ya u fema | 04 |
| Thoijethe ya dindi i si na phaiphi ya u fema | 05 |
| Thoijethe ya bakete | 06 |
| Iṁwe-vho, kha vha bule | 07 |
| A huna → Kha vha pfukele kha mbudziso 268 | 08 |
| (A thi ḁivhi) | 98 |

267. Naa iyi thoiġethe i ngafhi?

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nga ngomu nnguni | 1 |
| Tshixentsini (dzharatani) | 2 |
| Nga nnda ha tshixentsi (dzharata) | 3 |

268. Naa vha na muġagasi muġani wavho?

| | |
|--|---|
| Mithara wa ngomu nnguni | 1 |
| Mithara wa ngomu nnguni u badelelwaho phanda | 2 |
| Ndo tsumiwa na zwiwe zwiko zwine nda zwi badela (tsumbo, ndo tsuma kha muġagasi wa muhura havhu ndi badela muhura) | 3 |
| Ndo tsumiwa na zwiwe zwiko zwine nda si zwi badele (tsumbo, ndo tsuma kha muġagasi wa muhura fhedzi a thi mu badeli) | 4 |
| Thumo i siho mulayoni (tsumbo, ndo tsuma kha muġagasi wa Eskom) | 5 |
| Mutshini/bitiri | 6 |
| Zwiwe (kha vha bule) | 7 |
| A hu na muġagasi | 8 |
| (A thi na vhuṭanzi/A thi divhi) | 9 |

Kha vha mmbudze uri ndi zwifhio kha zwi tevhelaho, arali zwi hone, zwi re hone zwino muġani wavho (zwi tshi khou shuma). Naa muġani wavho hu na ...?

| | Ee | Hai |
|--|----|-----|
| 269. Maġi a fhisaho a bommbi | 1 | 2 |
| 270. Thanganelano ya Firidzhi/Tshixwatudzi | 1 | 2 |
| 271. Oveni ya Maikhiroweivi (i no khou shuma) | 1 | 2 |
| 272. Mushumi wa hayani (ane vha dzula nae/ wa tshifhinganyana) | 1 | 2 |
| 273. VCR | 1 | 2 |
| 274. Tshikunakisi tsha Vakhumu/tshipholishafuloro | 1 | 2 |
| 275. Luṭingokhwalwa luthihi fhedzi | 1 | 2 |
| 276. Thingokhwalwa mbili | 1 | 2 |
| 277. Mutshini wa u kuvha | 1 | 2 |
| 278. Khomphyutha | 1 | 2 |
| 279. Tshitamba DVD | 1 | 2 |
| 280. Tshixofu tsha muġagasi | 1 | 2 |
| 281. TV | 1 | 2 |
| 282. Mushini wa u omisa thundu/zwiambaro | 1 | 2 |
| 283. Luṭingo lwa Telkom lwa hayani | 1 | 2 |
| 284. Radio nthihi/kana a huna | 1 | 2 |
| 285. Hi-fi/gumbagumba | 1 | 2 |
| 286. Sinki ya khitshini yo tou fhatelwaho | 1 | 2 |
| 287. Tshumelo ya tshireledzo ya hayani | 1 | 2 |
| 288. Tshixwatudzi (tshi shumaho) | 1 | 2 |
| 289. M-Net na kana DStv | 1 | 2 |
| 290. Mutshini wa u tanzwa dzindilo/dzindishi | 1 | 2 |
| 291. Thingokhwalwa tharu kana u fhira muġani | 1 | 2 |
| 292. Hu na golo muġani washu | 1 | 2 |
| 293. Sisiteme ya thiyetha ya hayani | 1 | 2 |

294. Naa vha kona u swikelela inthanethe? [Muvhudzisi: Phindulo nnzhi]

| | |
|-----------------------------------|---|
| a. Ee, hayani | 1 |
| b. Ee, mushumoni | 2 |
| c. Ee, tshiimiswa tsha zwa pfunzo | 3 |
| d. Ee, vhenngeleni ya inthanethe | 4 |
| e. Ee, sentharani ya tshitshavha | 5 |
| f. Ee, poswoni | 6 |
| g. Ee, nga kha tthingokhwalwa | 7 |
| h. Ee, zwiñwe (kha vha bule) | 8 |
| i. Hai | 9 |

MBUELO YA VHUÑE/MUTHU ENE MUNE NA YA MUṬA

295. Musi vho sedza mbuelo ya vhoṭhe miraḡo ya muṭa na dziñwe mbuelo dzine dza nga ṭanganedzwa nga muṭa woṭhe. Ndi tshifhio tshiko tshihulwane tsha mbuelo muṭani wavho?

| | |
|---|---|
| Muholo/malamba | 1 |
| Tshelede yo tou rumelwaho | 2 |
| Dziphesheni na/kana mindende (magavhelo) | 3 |
| Thengiso ya zwibveledzwa zwa bulasini na tshumelo | 4 |
| Dziñwe mbuelo dzi si dza bulasini | 5 |
| A hu na mbuelo | 6 |
| (O hana u fhindula) | 7 |
| (A thi ḡivhi) | 8 |

GARAṬA ḶA U SUMBEDZA G2

296. Kha vha mphe Jeḡere Ḷi ṭalusaho khwine ṬHANGANYELO YA MBUELO YA ṆWEDZI YA MUṬA ya vhatu vhoṭhe vha muṭani hu sa athu bva muthelo kana miñwe miṭuso. Vha humbelwa uri vha katele zwoṭhe zwiko zwa mbuelo, tsumbo, muhelo, dziphensheni, mbuelo dza vhubindudzi, na zwiñwe.

297. Kha vha mphe Jeḡere Ḷi ṭalusaho khwine ṬHANGANYELO YA MBUELO YA ṆWEDZI YA VHONE VHANE hu sa athu bva muthelo kana miñwe miṭuso. Vha humbelwa uri vha katele zwoṭhe zwiko zwa mbuelo, tsumbo, muhelo, dziphensheni, mbuelo dza vhubindudzi, na zwiñwe.

| | | 296. Muṭa | 297. Vhone vhane |
|----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | A hu na mbuelo | 01 | 01 |
| K | R1 – R500 | 02 | 02 |
| L | R501 –R750 | 03 | 03 |
| M | R751 – R1 000 | 04 | 04 |
| N | R1 001-R1 500 | 05 | 05 |
| O | R1 501 – R2 000 | 06 | 06 |
| P | R2 001 – R3 000 | 07 | 07 |
| Q | R3 001 – R5 000 | 08 | 08 |
| R | R5 001 – R7 500 | 09 | 09 |
| S | R7 501 – R10 000 | 10 | 10 |
| T | R10 001 – R15 000 | 11 | 11 |
| U | R15 001 – R20 000 | 12 | 12 |
| V | R20 001 – R30 000 | 13 | 13 |
| W | R30 001 – R50 000 | 14 | 14 |
| X | R 50 001 + | 15 | 15 |
| | (Vho hana u fhindula) | 97 | 97 |
| | (A thi na vhuṭanzi/A thi ḡivhi) | 98 | 98 |

298. Ndi mbuelo ifhio nga n̄wedzi ine vha vhona i yone gumotuku muṭani wavho, ndi uri, muṭa wavho u nga si kone u tshila nga mbuelo i re nga fhasi hayo?

R _____

(A thi divhi = 98)

299. Naa ṭhanganyelo ya mbuelo ya n̄wedzi ya muṭani wavho i nṭha, fhasi, kana yo ṭoda u lingana na mbalo iyi?

| | |
|------------------------|---|
| I nṭha nga maanda | 1 |
| I nṭha | 2 |
| Yo ṭoda u lingana nayo | 3 |
| I fhasi | 4 |
| I fhasi nga maanda | 5 |
| (A thi divhi) | 8 |

RI LIVHUWA TSHUMISANO YAVHO